

Na osnovu člana 49 stav 4 Zakona o komunalnim djelatnostima („Službeni list CG“, br. 55/16, 66/19 i 140/22) i člana 16 tačka 1 Statuta Regulatorne agencije za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti („Službeni list CG“, broj 135/21) Odbor Agencije, na sjednici održanoj 28.03.2023. godine, donio je

METODOLOGIJU

ZA UTVRĐIVANJE CIJENA ZA OBAVLJANJE REGULISANIH KOMUNALNIH DJELATNOSTI

I. OSNOVNE ODREDBE

Predmet

Član 1

Ovom metodologijom utvrđuju se bliži elementi, način utvrđivanja cijene za obavljanje regulisane komunalne djelatnosti (u daljem tekstu: cijena usluge), način davanja saglasnosti na predlog cijena usluge, rokovi za podnošenje i sadržina zahtjeva za davanje saglasnosti na predlog cijena usluge (u daljem tekstu: zahtjev) i druga pitanja od značaja za utvrđivanje predloga cijene usluge.

Značenja izraza

Član 2

(1) Izrazi upotrijebljeni u ovoj metodologiji imaju sljedeća značenja:

1) **investiciono održavanje** je izvođenje radova na komunalnoj infrastrukturi, opremi i sredstvima kojima se, u zavisnosti od vijeka trajanja, vrši zamjena djelova komunalne infrastrukture, opreme i sredstava u cilju održavanja njihove funkcionalne spremnosti, i/ili veće tehno-ekonomske efikasnosti u pružanju usluge i/ili višeg nivoa zaštite životne sredine;

2) **korisnik** je fizičko i pravno lice, koje ima prebivalište ili boravi, odnosno ima sjedište na području jedinice lokalne samouprave, odnosno vlasnik nepokretnosti (stambenog, poslovnog i/ili proizvodnog prostora), koje koristi komunalnu uslugu koja se pruža obavljanjem regulisane komunalne djelatnosti;

3) **komunalni proizvod** je voda za piće koja ispunjava uslove o ispravnosti utvrđene zakonom (u daljem tekstu: voda za piće);

4) **područje pružanja usluge** je teritorija jedne ili više jedinica lokalne samouprave za koju se vrši ocjena regulisane komunalne djelatnosti (u daljem tekstu: vršilac), povjerava obavljanje regulisane komunalne djelatnosti;

5) **regulisane komunalne djelatnosti** su javno vodosnabdijevanje i upravljanje komunalnim otpadnim vodama iz člana 4 st. 1 i 2 Zakona o komunalnim djelatnostima (u daljem tekstu: Zakon);

6) **tekuće održavanje** su redovni radovi manjeg obima, kao i intervencije koje se izvode na komunalnoj infrastrukturi, opremi i sredstvima u slučaju oštećenja i sprječavanja oštećenja ili havarija u cilju njihovog dovođenja u stanje funkcionalne spremnosti, a sastoji se od pregleda, popravki i preduzimanja preventivnih i zaštitnih mjera.

- (2) Drugi izrazi upotrijebljeni u ovoj metodologiji imaju značenja utvrđena Zakonom.

Rodna senzitivnost

Član 3

Izrazi koji se u ovoj metodologiji koriste za fizička lica u muškom rodu podrazumijevaju iste izraze u ženskom rodu.

II. OSNOVNA METODOLOŠKA PRAVILA ZA UTVRĐIVANJE CIJENE USLUGE

Principi utvrđivanja cijena usluge

Član 4

(1) Cijena usluge utvrđuje se na način da obezbijedi ostvarivanje ciljeva regulacije utvrđenih članom 47 Zakona.

(2) Ova metodologija zasniva se na principu „povrata troškova“, po kojem se utvrđuje cijena usluge koja obezbjeđuje pokrivanje opravdanih troškova poslovanja u obavljanju regulisane komunalne djelatnosti.

(3) Ova metodologija zasniva se na postepenom ukidanju unakrsnog subvencioniranja jedne kategorije korisnika (fizičkih lica), od strane druge kategorije korisnika (pravnih lica), u periodu utvrđenom Zakonom, kako bi istekom tog perioda cijene bile iste za sve korisnike.

(4) Cijena usluge utvrđuje se po principu „poštanska marka“, prema kojem se usluga plaća po istoj cijeni po jedinici mjere na području pružanja usluge.

(5) Cijena usluge utvrđuje se za područje pružanja usluge.

Način utvrđivanja cijene usluge i regulatorni prihod

Član 5

(1) Cijena usluge utvrđuje se na osnovu regulatornog prihoda i obračunskih veličina, odnosno na osnovu troškova poslovanja i obračunskih veličina u slučaju iz čl. 21 i 24 ove metodologije.

(2) Regulatorni prihod iz stava 1 ovog člana, je godišnji prihod vršioca koji pokriva ukupne opravdane troškove poslovanja nastale obavljanjem regulisane komunalne djelatnosti, troškove otplate kredita za izgradnju komunalne infrastrukture i nabavku pripadajuće opreme i troškove investicionog održavanja iz člana 53 stav 1 Zakona, u skladu sa ovom metodologijom, umanjene za ostale poslovne prihode, uz primjenu odgovarajućih korekcija iz člana 18 ove metodologije.

(3) Cijena usluge utvrđena u skladu sa ovom metodologijom iskazuje se bez poreza na dodatu vrijednost.

Regulatorni period

Član 6

(1) Regulatorni period je period za koji se utvrđuje regulatorni prihod i na osnovu tog prihoda cijena usluge.

(2) Trajanje regulatornog perioda je jedna kalendarska godina.

(3) Izuzetno od stava 2 ovog člana, za vršioca iz člana 12 ove metodologije prvi regulatorni period traje od početka primjene cijene usluge utvrđene u skladu sa Zakonom do isteka kalendarske godine u kojoj je ta cijena primijenjena.

III. UTVRĐIVANJE REGULATORNOG PRIHODA

Elementi regulatornog prihoda

Član 7

(1) Regulatorni prihod utvrđuje se za svaku regulisanu komunalnu djelatnost posebno.

(2) Regulatorni prihod (RP) utvrđuje se primjenom sljedeće formule i iskazuje u eurima (€):

$$RP_{t+1} = TP_{t+1} + ToK_{t+1} + IO_{t+1} - OP_{t+1} \pm K$$

gdje su:

TP_{t+1} – troškovi poslovanja;

ToK_{t+1} – troškovi otplate kredita za izgradnju komunalne infrastrukture i nabavku pripadajuće opreme;

IO_{t+1} – troškovi investicionog održavanja komunalne infrastrukture i pripadajuće opreme;

OP_{t+1} – ostali poslovni prihodi;

K – korekcije;

t – godina podnošenja zahtjeva.

(3) Za vršioca iz člana 12 ove metodologije, koji podnosi zahtjev za godinu podnošenja zahtjeva, u formuli za izračunavanje regulatornog prihoda i u drugim formulama za utvrđivanje cijene usluge u skladu sa ovom metodologijom, indeks $t+1$ postaje indeks t .

Troškovi poslovanja

Član 8

(1) Troškovi poslovanja vršioca utvrđuju se za regulatorni period i obuhvataju opravdane troškove koji su u funkciji obavljanja regulisane komunalne djelatnosti.

(2) Opravdani troškovi poslovanja su:

1) troškovi materijala;

2) troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi i troškovi angažovanja zaposlenih preko agencija i zadruga;

3) troškovi proizvodnih usluga;

4) nematerijalni troškovi;

5) troškovi nabavke vode za piće od drugog vršioca ili drugog subjekta;

6) troškovi prečišćavanja komunalne otpadne vode od strane drugog vršioca, uključujući i troškove tretmana i zbrinjavanja kanalizacionog mulja;

7) troškovi amortizacije za osnovna sredstva koja se koriste za obavljanje regulisane komunalne djelatnosti, ako nijesu obuhvaćeni članom 14 ove metodologije i troškovi rezervisanja; i

8) rashodi kamata po osnovu kredita i zajmova i kamata po osnovu finansijskog lizinga.

(3) Opravdanim troškovima poslovanja vršioca, u smislu ove metodologije, ne smatraju se:

- 1) kazne izrečene od nadležnih organa;
- 2) ugovorne kazne, penali, kamate na odložena, neizvršena i druga plaćanja koja se odnose na neizvršavanje obaveza iz zaključenih ugovora, troškovi naknade štete drugim licima;
- 3) rashodi po osnovu otpisa potraživanja;
- 4) troškovi reprezentacije u iznosu većem od iznosa iz člana 10 stav 3 ove metodologije;
- 5) troškovi pomoći, sponzorstva i donacije u iznosu većem od iznosa iz člana 10 stav 4 ove metodologije;
- 6) gubici po osnovu rashodovanja i prodaje nekretnina, postrojenja, opreme, materijala i zaliha;
- 7) manjkovi nekretnina postrojenja i opreme, materijala, rezervnih djelova, robe i drugi manjkovi;
- 8) rashodi po osnovu usklađenja vrijednosti imovine; i
- 9) drugi troškovi koji nijesu nastali u svrhu obavljanja regulisane komunalne djelatnosti.

(4) Bliža specifikacija opravdanih troškova data je na Obrascu 5 iz Priloga 2 ove metodologije.

(5) Opravdani troškovi iz stava 2 ovog člana, mogu biti troškovi poslovanja na koje vršilac može ili ne može da utiče.

(6) Troškovi poslovanja na koje vršilac može da utiče su troškovi materijala, troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi, troškovi proizvodnih usluga, nematerijalni troškovi i drugi opravdani troškovi poslovanja.

(7) Troškovi poslovanja na koje vršilac ne može da utiče su troškovi poreza, taksi i naknada u skladu sa zakonom, troškovi nabavke vode za piće, troškovi prečišćavanja komunalne otpadne vode od strane drugog vršioca, uključujući i troškove tretmana i zbrinjavanja kanalizacionog mulja i drugi troškovi poslovanja na koje se ne može uticati u skladu sa zakonom.

(8) Troškovi poslovanja utvrđuju se kao prosjek ostvarenih troškova poslovanja za dvije godine koje prethode godini podnošenja zahtjeva za koje postoje konačni podaci i troškova poslovanja utvrđenih u postupku davanja saglasnosti Regulatorne agencije za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti (u daljem tekstu: Agencija) na predlog cijena usluga u skladu sa Zakonom, za godinu podnošenja zahtjeva.

(9) Ako troškovi poslovanja nijesu postojali u svim godinama iz stava 8 ovog člana, utvrđuju se kao prosjek troškova poslovanja za godine u kojima su ti troškovi postojali.

(10) Podaci iz st. 2 i 3 ovog člana dostavljaju se na Obrascu 5 iz Priloga 2 ove metodologije i koriste se za utvrđivanje troškova poslovanja na Obrascu 8 iz Priloga 2 ove metodologije.

Usklađivanje troškova poslovanja sa inflacijom

Član 9

(1) Ostvareni troškovi poslovanja za dvije godine koje prethode godini podnošenja zahtjeva za koje postoje konačni podaci i troškovi poslovanja utvrđeni u postupku davanja saglasnosti Agencije na predlog cijena usluga u skladu sa Zakonom, za godinu podnošenja zahtjeva, iz Priloga 3 ove metodologije (tp_i), usklađuju se sa inflacijom, prema sljedećoj formuli:

$$tp_{i_{t-n}} = tp_{t-n} \cdot I_{t-n}; n = 0, 1, 2$$

gdje su:

- tp_{t-n} – troškovi poslovanja;
- I_{t-n} – inflacija;
- t – godina podnošenja zahtjeva.

(2) Inflacija iz stava 1 ovog člana utvrđuje se prema sljedećim formulama za:

1) drugu godinu koja prethodi godini podnošenja zahtjeva:

$$I_{t-2} = (1 + i_{t-1}) \cdot (1 + i_t) \cdot (1 + i_{t+1});$$

2) godinu koja prethodi godini podnošenja zahtjeva:

$$I_{t-1} = (1 + i_t) \cdot (1 + i_{t+1});$$

3) godinu podnošenja zahtjeva:

$$I_t = 1 + i_{t+1};$$

4) elementi formula iz tač. 1, 2 i 3 ovog stava imaju sljedeća značenja:

- i_{t-1} – ostvarena godišnja stopa inflacije u godini koja prethodi godini podnošenja zahtjeva;
- i_t – očekivana godišnja stopa inflacije za godinu podnošenja zahtjeva;
- i_{t+1} – očekivana godišnja stopa inflacije za regulatorni period.

(3) Podaci o stopi inflacije iz stava 2 ovog člana utvrđuju se na osnovu podataka o:

- 1) ostvarenoj stopi inflacije za godinu koja prethodi godini podnošenja zahtjeva, koju objavljuje organ državne uprave nadležan za poslove statistike;
- 2) očekivanim stopama inflacije za godinu podnošenja zahtjeva i za regulatorni period, koje objavljuje organ državne uprave nadležan za poslove finansija.

(4) Za vršioca iz člana 12 ove metodologije za regulatorni period:

- 1) koji odgovara godini podnošenja zahtjeva ne vrši se usklađivanje troškova poslovanja sa inflacijom;
- 2) nakon godine podnošenja zahtjeva, usklađivanje troškova poslovanja sa inflacijom vrši se u skladu sa stavom 2 tačka 3 ovog člana.

(5) Podatke o stopi inflacije iz st. 3 i 4 ovog člana objavljuje Agencija na svojoj internet stranici najkasnije do 15. aprila.

(6) Ukoliko podatak o stopi inflacije iz st. 3 i 4 ovog člana nije dostupan do isteka roka iz stava 5 ovog člana, Agencija taj podatak utvrđuje na osnovu stope inflacije za posljednju godinu za koje postoje dostupni podaci o stopi inflacije.

(7) Podaci o stopi inflacije iz stava 2 ovog člana dostavljaju se na Obrascu 1 iz Priloga 2 ove metodologije.

Izuzeci kod utvrđivanja troškova poslovanja

Član 10

(1) Izuzetno od postupka utvrđivanja troškova poslovanja u skladu sa članom 8 stav 8 ove metodologije:

1) troškovi poslovanja iz člana 8 stav 7 ove metodologije, utvrđuju se kao planirani za regulatorni period, sa detaljnim obrazloženjem tih troškova i razlozima za njihovo planiranje;

2) troškovi poslovanja mogu se utvrditi i u manjem iznosu od iznosa troškova utvrđenih u skladu sa članom 8 stav 8 ove metodologije, sa detaljnim obrazloženjem tih troškova i razlogom za njihovo planiranje;

3) troškovi amortizacije opreme i sredstava iz člana 8 stav 2 tačka 7 i člana 14 ove metodologije, utvrđuju se u visini troškova amortizacije u godini koja prethodi godini podnošenja zahtjeva, na osnovu:

a) vrijednosti te opreme i sredstava u godini koja prethodi godini podnošenja zahtjeva;

b) korisnog vijeka upotrebe osnovnih sredstava; i

c) primjene proporcionalne metode amortizacije;

4) troškovi rezervisanja utvrđuju se u visini troškova rezervisanja u godini koja prethodi godini podnošenja zahtjeva.

5) troškovi poslovanja iz člana 8 stav 2 tač. 3 i 4 ove metodologije, koji se odnose na troškove istraživanja i troškove savjetovanja i drugih intelektualnih usluga pravnih lica, kojima se postiže unapređenje kvaliteta obavljanja regulisanih komunalnih djelatnosti (troškovi izrade studija i elaborata, procjene imovine, usluge iz oblasti geonauka, konsultantskih usluga i savjetovanja i sl.), utvrđuju se kao planirani za regulatorni period, sa detaljnim obrazloženjem tih troškova i razlozima za njihovo planiranje.

(2) Troškovi poslovanja iz stava 1 tačka 5 ovog člana utvrđuju se u iznosu do 1,5% opravdanih troškova poslovanja iz člana 8 stav 2 ove metodologije, ne uključujući te troškove.

(3) Ako troškovi reprezentacije utvrđeni za regulatorni period u skladu sa članom 8 stav 8 ove metodologije, iznose više od 0,2% opravdanih troškova poslovanja iz člana 8 stav 2 ove metodologije, ne uključujući troškove reprezentacije i troškove pomoći, sponzorstva i donacija, ti troškovi se utvrđuju u visini od 0,2% troškova poslovanja iz člana 8 stav 2 ove metodologije, ne uključujući troškove reprezentacije i troškove pomoći, sponzorstva i donacija, utvrđenih za regulatorni period.

(4) Ako troškovi pomoći, sponzorstva i donacija utvrđeni za regulatorni period u skladu sa članom 8 stav 8 ove metodologije, iznose više od 1% opravdanih troškova poslovanja iz člana 8 stav 2 ove metodologije, ne uključujući troškove reprezentacije i troškove pomoći, sponzorstva i donacija, ti troškovi se utvrđuju u visini od 1% troškova poslovanja iz člana 8 stav 2 ove metodologije, ne uključujući troškove reprezentacije i troškove pomoći, sponzorstva i donacija, utvrđenih za regulatorni period.

(5) Podaci za utvrđivanje troškova iz stava 1 tačka 5 ovog člana dostavljaju se na Obrascu 7 iz Priloga 2 ove metodologije.

Izuzeci kod utvrđivanja troškova električne energije

Član 11

(1) Ukoliko se cijene obračunskih elemenata troškova električne energije za godinu podnošenja zahtjeva razlikuju od tih cijena u godini koja prethodi godini podnošenja zahtjeva, troškovi poslovanja iz člana 8 stav 2 tačka 1 ove metodologije, koji se odnose na troškove električne energije, utvrđuju se kao planirani.

(2) Troškovi električne energije se utvrđuju u skladu sa stavom 1 ovog člana, ukoliko je razlika tih troškova jednaka ili veća od 5%, primjenom sljedeće formule:

$$\left| \frac{\sum_{i=1}^n [\sum (OE_{t-1} * COE_t) - \sum (OE_{t-1} * COE_{t-1})]_n}{\sum_{i=1}^n [\sum (OE_{t-1} * COE_{t-1})]_n} \right| \geq 5\%$$

gdje su:

- n – broj mjernih mjesta;
- OE – obračunski elementi električne energije;
- COE – cijena obračunskih elemenata električne energije;
- t – godina podnošenja zahtjeva.

(3) Troškovi električne energije iz stava 1 ovog člana utvrđuju se na osnovu iznosa obračunskih elemenata električne energije u godini koja prethodi godini podnošenja zahtjeva i cijene obračunskih elemenata električne energije za godinu podnošenja zahtjeva.

(4) Ukoliko su troškovi električne energije za godinu podnošenja zahtjeva utvrđeni u skladu sa stavom 1 ovog člana, a cijene obračunskih elemenata električne energije za godinu podnošenja zahtjeva se ne razlikuju od tih cijena u godini koja prethodi godini podnošenja zahtjeva, troškovi električne energije za regulatorni period utvrđuju se kao prosjek ostvarenih troškova električne energije u godini koja prethodi godini podnošenja zahtjeva i troškova električne energije utvrđenih u postupku davanja saglasnosti Agencije na predlog cijena usluga u skladu sa Zakonom, za godinu podnošenja zahtjeva.

(5) Podaci za utvrđivanje troškova iz stava 1 ovog člana dostavljaju se na Obrascu 6 iz Priloga 2 ove metodologije.

Izuzeci kod utvrđivanja troškova poslovanja i ostalih poslovnih prihoda za vršioca koji počinje obavljanje regulisane komunalne djelatnosti

Član 12

(1) Vršilac koji u godini podnošenja zahtjeva počinje da obavlja djelatnost ili je u prethodnom periodu njegova djelatnost finansirana iz budžeta jedinice lokalne samouprave ili drugih izvora u skladu sa zakonom, podnosi zahtjev za godinu podnošenja zahtjeva i/ili za naredni regulatorni period.

(2) U slučaju iz stava 1 ovog člana vršilac utvrđuje cijenu usluge, odnosno troškove poslovanja i ostale poslovne prihode na osnovu programa obavljanja regulisane komunalne djelatnosti za godinu podnošenja zahtjeva.

(3) Vršilac je dužan da troškove poslovanja i ostale poslovne prihode iz stava 2 ovog člana detaljno obrazloži.

(4) Vršilac iz člana 22 stav 6 ove metodologije može da utvrdi novu cijenu usluge prihvatanja i odvođenja komunalnih otpadnih voda sa troškovima prečišćavanja koje obavlja drugi vršilac, u skladu sa Zakonom, u toku godine podnošenja zahtjeva, odnosno u toku

regulatornog perioda, ako se cijena usluge prečišćavanja komunalnih otpadnih voda utvrdi u skladu sa stavom 1 ovog člana.

Troškovi otplate kredita za izgradnju komunalne infrastrukture i nabavku pripadajuće opreme

Član 13

(1) Troškovi otplate kredita za izgradnju komunalne infrastrukture i nabavku pripadajuće opreme utvrđuju se u visini kamate za otplatu kredita u regulatornom periodu, na osnovu podataka iz člana 54 stav 5 Zakona.

(2) Podaci o troškovima iz stava 1 ovog člana, dostavljaju se na Obrascu 10 iz Priloga 2 ove metodologije.

Troškovi investicionog održavanja

Član 14

(1) Troškovi investicionog održavanja utvrđuju se na osnovu podataka iz člana 54 stav 5 Zakona.

(2) Troškovi investicionog održavanja iz stava 1 ovog člana, mogu se utvrditi najviše u visini troškova amortizacije komunalne infrastrukture i pripadajuće opreme koja je vršiocu, u skladu sa Zakonom, data na korišćenje, radi obavljanja regulisane komunalne djelatnosti, obračunate za godinu koja prethodi godini podnošenja zahtjeva.

(3) Uz zahtjev, vršilac dostavlja spisak komunalne infrastrukture i pripadajuće opreme iz stava 2 ovog člana, na obrascu iz Priloga 6 ove metodologije.

(4) Podaci iz stava 3 ovog člana, koriste se za utvrđivanje troškova za investiciono održavanje komunalne infrastrukture i pripadajuće opreme, prema Obrascu 11 iz Priloga 2 ove metodologije.

Obračunske veličine

Član 15

(1) Obračunske veličine, koje predstavljaju element cijene usluge, na koje se alocira regulatorni prihod, su:

- 1) količina isporučene vode za piće;
- 2) količina prihvaćene komunalne otpadne vode od korisnika koji su priključeni na javni kanalizacioni sistem;
- 3) količina prihvaćene komunalne otpadne vode od korisnika koji su priključeni na javni kanalizacioni sistem koji je priključen na postrojenje za prečišćavanje komunalnih otpadnih voda;
- 4) količina prihvaćene komunalne otpadne vode od drugih vršilaca;
- 5) broj korisnika koji su priključeni na javni vodovodni sistem;
- 6) broj korisnika koji su priključeni na javni kanalizacioni sistem.

(2) Obračunske veličine na koje se alociraju troškovi poslovanja iz čl. 21 i 24 ove metodologije su:

- 1) količina proizvedene vode sa izvorišta sa kojeg se voda isporučuje drugom vršiocu;
- 2) količina isporučene vode drugom vršiocu;

3) prosječna udaljenost korisnika od sjedišta vršioca i mjesta zbrinjavanja otpadnih voda iz septičkih jama;

4) prosječna količina prihvaćenih otpadnih voda iz septičkih jama.

(3) Obračunske veličine utvrđuju se kao planirane za regulatorni period.

(4) Vršilac dostavlja obrazloženje planiranih obračunskih veličina za regulatorni period na Obrascu 1 iz Priloga 2 ove metodologije, odnosno na obrascu iz Priloga 8 ove metodologije.

Ostali poslovni prihodi

Član 16

(1) Ostali poslovni prihodi su prihodi ostvareni obavljanjem poslova povezanih sa regulisanim komunalnim djelatnostima, uz angažovanje istih resursa ili dijela resursa koji se koriste za obavljanje tih regulisanih komunalnih djelatnosti i drugi ostali poslovni prihodi kojima se finansira dio troškova nastalih obavljanjem regulisanih komunalnih djelatnosti.

(2) Pod ostalim poslovnim prihodima, u smislu ove metodologije, smatraju se:

1) prihodi od dotacija za izmirenje obaveza iz prethodnog perioda i prihodi od subvencija za ranjive korisnike ostvareni u skladu sa Zakonom;

2) prihodi od izrade priključaka;

3) prihodi od usluga mehanizacije;

4) prihodi od radova na mreži;

5) prihodi od obavljanja specifičnih usluga;

6) prihodi od projektovanja i drugih sličnih usluga;

7) prihodi od analiza vode;

8) prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i refundacija;

9) odloženi prihodi za iznos amortizacije komunalne infrastrukture koja je data na korišćenje vršiocu za obavljanje regulisanih komunalnih djelatnosti;

10) prihodi od naknada za priključenje;

11) prihodi od prodaje vode drugom vršiocu;

12) prihodi od prodaje vode putem cistijerne;

13) prihodi od prodaje tehničke vode;

14) prihod od crpljenja, odvoza i zbrinjavanja otpadnih voda iz septičkih jama;

15) prihodi od održavanja atmosferske kanalizacije;

16) prihodi nastali pružanjem usluga iz tač. 2 do 7 ovog stava, koji se finansiraju iz budžeta jedinice lokalne samouprave, odnosno budžeta Crne Gore;

17) drugi ostali poslovni prihodi ostvareni obavljanjem poslova povezanih sa regulisanim komunalnim djelatnostima.

(3) Ostali poslovni prihodi utvrđuju se kao prosjek ostvarenih ostalih poslovnih prihoda za dvije godine koje prethode godini podnošenja zahtjeva za koje postoje konačni podaci i ostalih poslovnih prihoda utvrđenih u postupku davanja saglasnosti Agencije na predlog cijena usluga u skladu sa Zakonom, za godinu podnošenja zahtjeva.

(4) Ako ostali poslovni prihodi nijesu postojali u svim godinama iz stava 3 ovog člana, utvrđuju se kao prosjek ostalih poslovnih prihoda za godine u kojima su ti prihodi postojali.

(5) Ako je predlog cijene za usluge iz čl. 21 i 24 ove metodologije za regulatorni period utvrđen u skladu sa odredbama ove metodologije, ostali poslovni prihodi iz stava 2 tač. 11 i

14 ovog člana utvrđuju se kao planirani za regulatorni period na osnovu tog predloga cijene usluge.

(6) Izuzetno od stava 3 ovog člana, ostali poslovni prihodi iz:

1) stava 2 tačka 8 ovog člana, koji se odnose na prihode od dotacija, odnosno subvencija za izmirenje troškova poslovanja vršioca, utvrđuju se kao planirani za regulatorni period;

2) stava 2 tačka 9 ovog člana utvrđuju se u visini tih prihoda u godini koja prethodi godini podnošenja zahtjeva.

(7) Ostali poslovni prihodi iz stava 2 tačka 1 ovog člana, ne računaju se kao odbitna stavka prilikom utvrđivanja regulatornog prihoda, ako vršilac uz zahtjev dostavi dokaz o namjeni tih prihoda.

(8) Ostali poslovni prihodi iz stava 2 tač. 2 do 7 ovog člana, računaju se kao odbitna stavka prilikom utvrđivanja regulatornog prihoda u iznosu od 70%, ako nije moguće izvršiti razdvajanje pripadajućih troškova koji su zajednički za vršenje poslova povezanih sa regulisanim komunalnim djelatnostima i za obavljanje regulisanih komunalnih djelatnosti.

(9) Ostali poslovni prihodi iz stava 2 tač. 8 do 17 ovog člana, računaju se kao odbitna stavka prilikom utvrđivanja regulatornog prihoda, ako su pripadajući troškovi poslovanja pokriveni tim regulatornim prihodom.

(10) Specifikacija ostalih poslovnih prihoda data je na Obrascu 2 iz Priloga 2 ove metodologije.

(11) Podaci iz stava 2 ovog člana dostavljaju se na Obrascu 2 iz Priloga 2 ove metodologije i koriste se za utvrđivanje ostalih poslovnih prihoda na Obrascu 3 iz Priloga 2 ove metodologije.

Obrazloženje troškova poslovanja i ostalih poslovnih prihoda

Član 17

(1) Uz zahtjev, vršilac dostavlja obrazloženje za svaki pojedinačni trošak poslovanja iz člana 8 ove metodologije i svaki pojedinačni ostali poslovni prihod iz člana 16 ove metodologije.

(2) Obrazloženje iz stava 1 ovog člana, naročito sadrži analitički prikaz iznosa i opis:

1) ostvarenih troškova poslovanja i ostalih poslovnih prihoda za dvije godine koje prethode godini podnošenja zahtjeva; i

2) utvrđenih troškova poslovanja i ostalih poslovnih prihoda za regulatorni period.

(3) Obrazloženje iz stava 2 ovog člana, daje se na obrascima 4 i 9 iz Priloga 2 ove metodologije.

Korekcije

Član 18

(1) Ako u periodu primjene cijene usluge dođe do odstupanja određenih elemenata regulatornog prihoda iz člana 7 ove metodologije, odnosno obračunskih veličina u odnosu na elemente, odnosno obračunske veličine koje su korišćene prilikom utvrđivanja te cijene, vršilac utvrđuje korekcije tih elemenata, odnosno obračunskih veličina za koje ima konačne podatke prilikom utvrđivanja cijene usluge za regulatorni period.

(2) Korekcije u skladu sa stavom 1 ovog člana, utvrđuju se u odnosu na odstupanje:

1) ostvarenih od utvrđenih opravdanih troškova poslovanja na koje vršilac nije mogao da utiče;

2) ostvarenih od utvrđenih opravdanih troškova poslovanja na koje je vršilac mogao da utiče, pod uslovom da su nastali zbog upravljanja novom komunalnom infrastrukturom i/ili komunalnom opremom i sredstvima, ili usljed smanjenja kapaciteta komunalne infrastrukture i/ili komunalne opreme i sredstava koju vršilac koristi u skladu sa Zakonom;

3) ostvarenih troškova investicionog održavanja u manjem iznosu u odnosu na utvrđene troškove investicionog održavanja;

4) ostvarenih troškova poslovanja iz člana 10 stav 1 tačka 5 ove metodologije, u manjem iznosu u odnosu na utvrđene;

5) ostvarenog od utvrđenog regulatornog prihoda, nastalog usljed odstupanja ostvarenih od utvrđenih obračunskih veličina;

6) ostvarenih od utvrđenih ostalih poslovnih prihoda.

(3) Korekcije iz stava 1 ovog člana, utvrđuju se u korist korisnika na način da se regulatorni prihod umanjuje za iznos korekcija, ako su:

1) ostvareni elementi regulatornog prihoda iz stava 2 tač. 1 do 4 ovog člana manji od utvrđenih;

2) ostvareni elementi regulatornog prihoda iz stava 2 tač. 5 i 6 ovog člana veći od utvrđenih.

(4) Korekcije iz stava 1 ovog člana utvrđuju se u korist vršioca na način da se regulatorni prihod uvećava za iznos korekcija, ako su:

1) ostvareni elementi regulatornog prihoda iz stava 2 tač. 1 i 2 ovog člana, veći od utvrđenih;

2) ostvareni elementi regulatornog prihoda iz stava 2 tač. 5 i 6 ovog člana, manji od utvrđenih.

(5) Korekcije iz stava 1 ovog člana utvrđuju se za cijenu usluge na koju je saglasnost dala Agencija i skupština jedinice lokalne samouprave u skladu sa Zakonom i koja je primijenjena od strane vršioca tokom regulatornog perioda.

(6) Izuzetno od stava 1 ovog člana, korekcije u odnosu na odstupanje iz stava 2 tačka 4 ovog člana, mogu se utvrditi prilikom utvrđivanja cijena usluge za regulatorni period nakon regulatornog perioda iz stava 1 ovog člana.

(7) Vršilac uz zahtjev dostavlja obrazloženje razloga sa dokazima za odstupanje troškova, obračunskih veličina i ostalih prihoda iz stava 2 ovog člana, za koje se utvrđuju korekcije (analitičke kartice, ugovore, račune za investiciono održavanje, studije opravdanosti, izvještaje i/ili druge odgovarajuće dokaze).

(8) Podaci za utvrđivanje korekcije iz stava 2 ovog člana, dostavljaju se na obrascima 1 do 6 iz Priloga 4 ove metodologije.

IV. ALOKACIJA REGULATORNOG PRIHODA, ODNOSNO TROŠKOVA POSLOVANJA

Alokacija Član 19

(1) Alokacija regulatornog prihoda na obračunske veličine vrši se u skladu sa čl. 20, 22 i 23 ove metodologije.

(2) Alokacija troškova poslovanja za utvrđivanje cijene usluge za isporuku vode za piće drugom vršiocu, odnosno crpljenje, odvoz i zbrinjavanje otpadnih voda iz septičkih jama, na obračunske veličine vrši se u skladu sa čl. 21 i 24 ove metodologije.

Cijena usluge za javno vodosnabdijevanje

Član 20

(1) Cijena usluge za javno vodosnabdijevanje sastoji se od fiksnog dijela i varijabilnog dijela.

(2) Fiksni dio cijene usluge za javno vodosnabdijevanje (FCV) izračunava se prema sljedećoj formuli:

$$FCV_{t+1} = \frac{TPV_{t+1}^F - OPV_{t+1}^F \cdot KV_{t+1}^F}{BKV_{t+1} \cdot 12}$$

gdje su:

- TPV_{t+1}^F – troškovi poslovanja na osnovu kojih se utvrđuje fiksni dio cijene;
- OPV_{t+1}^F – ostali poslovni prihodi iz člana 16 stav 2 tač. 2, 4, 5 i 16 ove metodologije;
- KV_{t+1}^F – koeficijent umanjenja troškova poslovanja na osnovu kojih se utvrđuje fiksni dio cijene;
- BKV_{t+1} – broj korisnika koji su priključeni na sistem za javno vodosnabdijevanje;
- 12 – broj mjeseci;
- t – godina podnošenja zahtjeva.

(3) Troškovi poslovanja na osnovu kojih se utvrđuje fiksni dio cijene (TPV^F) obuhvataju troškove materijala (osim troškova električne energije i troškova goriva), troškove usluga održavanja i troškove analiza vode.

(4) Koeficijent umanjenja troškova poslovanja na osnovu kojih se utvrđuje fiksni dio cijene (KV^F) izračunava se prema sljedećoj formuli:

$$KV_{t+1}^F = \frac{TPV_{t+1}^F}{TPV_{t+1}^\alpha}$$

gdje su:

- TPV_{t+1}^F – troškovi poslovanja na osnovu kojih se utvrđuje fiksni dio cijene;
- TPV_{t+1}^α – troškovi poslovanja na osnovu kojih se utvrđuje fiksni dio cijene i troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi;
- t – godina podnošenja zahtjeva.

(5) Varijabilni dio cijene usluge (VCV) za javno vodosnabdijevanje izračunava se prema sljedećoj formuli:

$$VCV_{t+1} = \frac{RPV_{t+1} - FCV_{t+1} \cdot BKV_{t+1} \cdot 12}{QV_{t+1}}$$

gdje su:

- RPV_{t+1} – regulatorni prihod za javno vodosnabdijevanje;
- FCV_{t+1} – fiksni dio cijene usluge iz stava 2 ovog člana;

- BKV_{t+1} – broj korisnika koji su priključeni na javni vodovodni sistem;
- QV_{t+1} – količina isporučene vode za piće;
- 12 – broj mjeseci;
- t – godina podnošenja zahtjeva.

Cijena usluge za isporuku vode za piće drugom vršiocu

Član 21

(1) Cijena usluge za isporuku vode za piće drugom vršiocu utvrđuje se na osnovu troškova poslovanja i obračunskih veličina.

(2) Troškovi poslovanja iz stava 1 ovog člana su:

1) troškovi proizvodnje vode na vodoizvorištu sa kojeg se voda isporučuje drugom vršiocu, i to troškovi: materijala, goriva, električne energije, zaposlenih, amortizacije, usluga održavanja, analize vode, naknade za korišćenje voda i drugi opravdani troškovi proizvodnje koje vršilac dokaže u postupku davanja saglasnosti na predlog cijene usluge;

2) troškovi distribucije vode od vodoizvorišta sa kojeg se voda za piće isporučuje drugom vršiocu do tačke isporuke vode tom vršiocu, i to troškovi: električne energije, usluga održavanja i drugi opravdani troškovi distribucije koje vršilac dokaže u postupku davanja saglasnosti na predlog cijene usluge;

3) indirektni troškovi najviše u iznosu do 20% jediničnih troškova proizvodnje i distribucije iz tač. 1 i 2 ovog stava.

(3) Cijena usluge (CVP) iz stava 1 ovog člana, utvrđuje se prema sljedećoj formuli:

$$CVP_{t+1} = \left(\frac{TP_{t+1}}{QP_{t+1}} + \frac{TD_{t+1}}{QV_{t+1}} \cdot \frac{Lv}{Lu} \right) \cdot \left(1 + \frac{I}{100} \right)$$

gdje su:

TP_{t+1} – troškovi proizvodnje vode na izvorištu sa kojeg se voda isporučuje drugom vršiocu;

TD_{t+1} – troškovi distribucije vode primarnom mrežom;

Qp_{t+1} – ukupna količina proizvedene vode sa izvorišta sa kojeg se voda isporučuje drugom vršiocu;

Qv_{t+1} – količina isporučene vode drugom vršiocu;

Lv – ukupna dužina primarne mreže za javno vodosnabdijevanje od vodoizvorišta do tačke isporuke vode tom vršiocu (km);

Lu – ukupna dužina primarne mreže za javno vodosnabdijevanje (km);

I/100 – procenat indirektnih troškova najviše u iznosu do 20% jediničnih troškova proizvodnje i distribucije;

t – godina podnošenja zahtjeva.

(4) Indirektni troškovi iz stava 2 tačka 3 ovog člana, su troškovi koji nijesu direktno u vezi sa troškovima iz stava 2 tač. 1 i 2 ovog člana, ali su u funkciji obavljanja regulisane komunalne djelatnosti vršioca koji isporučuje vodu za piće drugom vršiocu, i to troškovi: računovodstva, opšte službe i drugi opravdani administrativni troškovi koje vršilac dokaže u postupku davanja saglasnosti na predlog cijene usluge.

(5) Troškovi iz stava 2 ovog člana utvrđuju se u skladu sa članom 8 stav 8 ove metodologije, osim troškova amortizacije koji se utvrđuju u skladu sa članom 10 stav 1 tačka 3 ove metodologije.

(6) Podaci na osnovu kojih se utvrđuje cijena usluge iz stava 1 ovog člana, dostavljaju se na obrascu iz Priloga 5 ove metodologije.

(7) Vršilac koji isporučuje vodu za piće drugom vršiocu dužan je da razdvoji troškove za javno vodosnabdijevanje, na troškove proizvodnje vode za piće na izvoristu sa kojeg se voda za piće isporučuje drugom vršiocu i ukupne troškove distribucije vode za piće primarnom mrežom.

(8) Ako vršilac nema razdvojene troškove u skladu sa stavom 7 ovog člana, za period na osnovu kojih utvrđuje troškove poslovanja za regulatorni period, dužan je da uz zahtjev dostavi dokaz, odnosno način na koji je utvrdio te troškove.

(9) Odredbe st. 1 do 8 ovog člana, ne primjenjuju se na utvrđivanje cijene usluge regionalnog vodosnabdijevanja crnogorskog primorja.

(10) Primarna mreža, u smislu ovog člana, je cjevovod ili skup cjevovoda koji spajaju vodozahvate, uređaje za prečišćavanje (pripremu) vode i rezervoare sa sekundarnom mrežom (distributivnim cjevovodom).

Cijena usluge za upravljanje komunalnim otpadnim vodama

Član 22

(1) Cijena usluge za upravljanje komunalnim otpadnim vodama, koje obuhvata samo prihvatanje i odvođenje komunalnih otpadnih voda sastoji se od fiksnog dijela i varijabilnog dijela.

(2) Fiksni dio cijene usluge za prihvatanje i odvođenje komunalnih otpadnih voda (FCK) izračunava se prema sljedećoj formuli:

$$FCK_{t+1} = \frac{TPK_{t+1}^F - OPK_{t+1}^F \cdot KK_{t+1}^F}{BKK_{t+1} \cdot 12}$$

gdje su:

- TPK_{t+1}^F – troškovi poslovanja na osnovu kojih se utvrđuje fiksni dio cijene;
- OPK_{t+1}^F – ostali poslovni prihodi iz člana 16 stav 2 tač. 2, 4, 5 i 16 ove metodologije;
- KK_{t+1}^F – koeficijent umanjavanja troškova poslovanja na osnovu kojih se utvrđuje fiksni dio cijene;
- BKK_{t+1} – broj korisnika koji su priključeni na javni kanalizacioni sistem;
- 12 – broj mjeseci;
- t – godina podnošenja zahtjeva.

(3) Troškovi poslovanja na osnovu kojih se utvrđuje fiksni dio cijene (TPK^F) obuhvataju troškove materijala (osim troškova električne energije i troškova goriva), troškove usluga održavanja i troškove ispitivanja kvaliteta otpadnih voda.

(4) Koeficijent umanjavanja troškova poslovanja na osnovu kojih se utvrđuje fiksni dio cijene (KK^F) izračunava se prema sljedećoj formuli:

$$KK_{t+1}^F = \frac{TPK_{t+1}^F}{TPK_{t+1}^\alpha}$$

gdje su:

- TPK_{t+1}^F – troškovi poslovanja na osnovu kojih se utvrđuje fiksni dio cijene;
- TPK_{t+1}^{α} – troškovi poslovanja na osnovu kojih se utvrđuje fiksni dio cijene i troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi;
- t – godina podnošenja zahtjeva.

(5) Varijabilni dio cijene usluge za prihvatanje i odvođenje komunalnih otpadnih voda (VCK) izračunava se prema sljedećoj formuli:

$$VCK_{t+1} = \frac{RPK_{t+1} - FCK_{t+1} \cdot BKK_{t+1} \cdot 12}{QK_{t+1}}$$

gdje su:

- RPK_{t+1} – regulatorni prihod za prihvatanje i odvođenje komunalnih otpadnih voda;
- FCK_{t+1} – fiksni dio cijene usluge iz stava 2 ovog člana;
- BKK_{t+1} – broj korisnika koji su priključeni na javni kanalizacioni sistem;
- QK_{t+1} – količina prihvaćene komunalne otpadne vode od korisnika koji su priključeni na javni kanalizacioni sistem;
- 12 – broj mjeseci;
- t – godina podnošenja zahtjeva.

(6) Ako vršilac komunalne otpadne vode predaje na postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda kojim upravlja drugi vršilac, varijabilni dio cijene usluge za prihvatanje i odvođenje komunalnih otpadnih voda uključuje i jedinični trošak prečišćavanja od strane tog drugog vršioca (JTP), koji se utvrđuje prema sljedećoj formuli:

$$JTP_{t+1} = \frac{TPP_{t+1} - OPP_{t+1} \pm K}{QKP_{t+1}}$$

gdje su:

- TPP_{t+1} – troškovi za prečišćavanje komunalnih otpadnih voda;
- OPP_{t+1} – ostali poslovni prihodi;
- K – korekcije;
- QKP_{t+1} – količina prihvaćene komunalne otpadne vode od korisnika koji su priključeni na javni kanalizacioni sistem koji je priključen na postrojenje za prečišćavanje komunalnih otpadnih voda;
- t – godina podnošenja zahtjeva.

(7) U slučaju iz stava 6 ovog člana, varijabilni dio cijene usluge za prihvatanje i odvođenje komunalnih otpadnih voda sa troškovima prečišćavanja od strane drugog vršioca (VCKP) utvrđuje se prema sljedećoj formuli:

$$VCKP_{t+1} = VCK_{t+1} + JTP_{t+1}$$

gdje su:

- VCK_{t+1} – varijabilni dio cijene usluge za prihvatanje i odvođenje komunalnih otpadnih voda bez troškova prečišćavanja;

JTP_{t+1} – jedinični trošak prečišćavanja od strane drugog vršioca;

t – godina podnošenja zahtjeva.

(8) Ako vršilac obavlja djelatnost upravljanja komunalnim otpadnim vodama, koja osim prihvatanja i odvođenja otpadnih voda obuhvata i prečišćavanje tih otpadnih voda, utvrđuje posebno cijenu za prečišćavanje komunalnih otpadnih voda (CP) prema sljedećoj formuli:

$$CP_{t+1} = \frac{RPP_{t+1}}{QP_{t+1}}$$

gdje su:

RPP_{t+1} – regulatorni prihod za prečišćavanje komunalnih otpadnih voda;

QP_{t+1} – količina prihvaćene komunalne otpadne vode od korisnika koji su priključeni na javni kanalizacioni sistem koji je priključen na postrojenje za prečišćavanje komunalnih otpadnih voda;

t – godina podnošenja zahtjeva.

Cijena usluge prečišćavanja komunalnih otpadnih voda

Član 23

Vršilac koji obavlja djelatnost upravljanja komunalnim otpadnim vodama, koja obuhvata isključivo prečišćavanje komunalnih otpadnih voda (CPOV), cijenu te usluge utvrđuje prema sljedećoj formuli:

$$CPOV_{t+1} = \frac{RPPOV_{t+1}}{QPOV_{t+1}}$$

gdje su:

RPPOV_{t+1} – regulatorni prihod za prečišćavanje komunalnih otpadnih voda;

QPOV_{t+1} – količina prihvaćene komunalne otpadne vode od drugih vršilaca;

t – godina podnošenja zahtjeva.

Cijena usluge za crpljenje, odvoz i zbrinjavanje otpadnih voda iz septičkih jama

Član 24

(1) Cijena usluge za crpljenje, odvoz i zbrinjavanje otpadnih voda iz septičkih jama utvrđuje se prema modelu punog povrata troškova koje vršilac ima u pružanju ove usluge.

(2) U cijenu usluge iz stava 1 ovog člana, ulaze troškovi:

1) za zaposlenog za upravljanje i rad vozilom za crpljenje i odvoz otpadnih voda iz septičkih jama, koji uključuju troškove zarada, naknada zarada i ostale lične rashode, troškove opreme za rad i druge opravdane troškove koje vršilac dokaže u postupku davanja saglasnosti na predlog cijene usluge;

2) za vozilo za crpljenje i odvoz otpadnih voda, koji uključuju troškove goriva, troškove amortizacije, troškove registracije vozila, troškove usluga održavanja i druge opravdane troškove koje vršilac dokaže u postupku davanja saglasnosti na predlog cijene usluge;

3) ispuštanja otpadnih voda u javni kanalizacioni sistem ili u postrojenje za prečišćavanje komunalnih otpadnih voda; i

4) indirektni troškovi najviše u iznosu do 15% troškova iz tač. 1, 2 i 3 ovog stava.

(3) Indirektni troškovi iz stava 2 tačka 4 ovog člana, su troškovi koji nijesu direktno u vezi sa troškovima iz stava 2 tač. 1, 2 i 3 ovog člana, ali su u funkciji obavljanja regulisane komunalne djelatnosti vršioca koji pruža uslugu crpljenja, odvoza i zbrinjavanja otpadnih voda iz septičkih jama, koji uključuju troškove računovodstva, troškove opšte službe i druge opravdane administrativne troškove koje vršilac dokaže u postupku davanja saglasnosti na predlog cijene usluge.

(4) Cijena usluge iz stava 1 ovog člana izražava se u eurima po m³ otpadne vode (€/m³).

(5) Troškovi iz stava 2 ovog člana, utvrđuju se kao planirani za regulatorni period.

(6) Podaci na osnovu kojih se utvrđuje cijena usluge iz stava 1 ovog člana, utvrđeni su na obrascu koji je dat u Prilogu 8 ove metodologije i dokazuju se na odgovarajući način (analitičke kartice, računi i dr.).

V. SAGLASNOST NA PREDLOG CIJENE USLUGE

Zahtjev

Član 25

(1) Vršilac, kome je povjereno obavljanje regulisane komunalne djelatnosti u skladu sa Zakonom i koji posjeduje licencu za obavljanje regulisane komunalne djelatnosti, podnosi Agenciji zahtjev za davanje saglasnosti na predlog cijene usluge, na obrascu koji je dat u Prilogu 1 ove metodologije.

(2) Uz zahtjev vršilac dostavlja sljedeću dokumentaciju:

1) odluku nadležnog organa upravljanja kojom se utvrđuje predlog cijene usluge za obavljanje regulisanih komunalnih djelatnosti;

2) predlog cijene usluge, sa obračunom regulatornog prihoda na obrascu iz Priloga 10 do 13 ove metodologije;

3) finansijske izvještaje za dvije godine koje prethode godini podnošenja zahtjeva (bilans stanja, bilans uspjeha i bruto bilans);

4) podatke na obrascima iz Priloga 2 ove metodologije, primjereno regulisanoj komunalnoj djelatnosti za koju se zahtjev podnosi;

5) podatke na obrascima iz Priloga 4 ove metodologije, u skladu sa članom 18 ove metodologije;

6) podatke na obrascu iz Priloga 5 ove metodologije, ako vršilac isporučuje vodu za piće drugom vršiocu;

7) podatke na obrascu iz Priloga 6 ove metodologije;

8) dokaz koji sadrži podatke za izračunavanje elemenata iz čl. 13 i 14 ove metodologije, dostavljen od nadležnog organa jedinice lokalne samouprave;

9) plan otplate kredita čiji troškovi otplate ulaze u cijenu usluge u skladu sa Zakonom;

10) pregled korišćenja sredstava naplaćenih iz cijene usluge za investiciono održavanje komunalne infrastrukture po regulisanim komunalnim djelatnostima, odnosno otplatu kredita u skladu sa članom 57 stav 2 Zakona, sa stanjem na posljednji dan godine koja prethodi godini podnošenja zahtjeva;

11) dokaz o obračunskim veličinama za godinu koja prethodi godini podnošenja zahtjeva;

12) dokaz da su dotacije jedinice lokalne samouprave dodijeljene vršiocu radi izmirenja obaveza iz prethodnog perioda, u skladu sa članom 16 stav 7 ove metodologije;

13) dokaz o subvencijama za ranjive korisnike, koje je jedinica lokalne samouprave dodijelila vršiocu u skladu sa Zakonom;

14) ako su dotacije element utvrđene cijene, dokaz da jedinica lokalne samouprave planira da vršiocu obezbijedi dotacije za regulatorni period;

15) godišnji program obavljanja regulisane komunalne djelatnosti za godinu podnošenja zahtjeva, u slučaju iz člana 12 ove metodologije;

16) druge podatke na zahtjev Agencije, neophodne za davanje saglasnosti na predlog cijene usluge.

(3) Zahtjev za davanje saglasnosti na predlog cijene usluge za crpljenje, odvoz i zbrinjavanje otpadnih voda iz septičkih jama, vršilac podnosi na obrascu koji je dat u Prilogu 7 ove metodologije, uz koji dostavlja popunjen obrazac iz Priloga 8 ove metodologije, kao i dokumentaciju iz stava 2 tač. 1 i 3 ovog člana.

(4) Dokumentaciju iz stava 2 tač. 1, 8 i tač. 10 do 15 ovog člana, vršilac dostavlja u originalu ili ovjerenoj kopiji.

(5) Podatke koje dostavlja na obrascima utvrđenim ovom metodologijom, vršilac dostavlja u elektronskom obliku u odgovarajućem formatu iz člana 32 ove metodologije, kao i u pisanoj formi, koja je potpisana od strane ovlašćenog lica.

(6) Podaci koji se dostavljaju uz zahtjev dostavljaju se u skladu sa propisom kojim se uređuje zaštita ličnih podataka.

Rok za podnošenje zahtjeva

Član 26

Zahtjev za davanje saglasnosti na predlog cijene usluge za naredni regulatorni period podnosi se najkasnije do 30. aprila tekuće za narednu godinu.

Postupanje po zahtjevu

Član 27

(1) Ako nakon izvršene analize zahtjeva i dokumentacije iz člana 25 ove metodologije, Agencija utvrdi da su predložene cijene usluge utvrđene u skladu sa odredbama ove metodologije, donosi odluku o davanju saglasnosti na predlog cijena usluge.

(2) Ako zahtjev sadrži formalni nedostatak ili ako je nerazumljiv ili nepotpun, Agencija će najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema zahtjeva zatražiti od podnosioca zahtjeva da te nedostatke otkloni.

(3) Podnosilac zahtjeva je dužan da nedostatke u zahtjevu otkloni u roku koji odredi Agencija.

(4) Agencija može, u skladu sa Zakonom, u postupku davanja saglasnosti na predlog cijene usluge da zahtijeva od vršioca da izmijeni elemente koji ulaze u cijenu usluge, uključujući i troškove, za koje ocijeni da su neopravdani, odnosno da nijesu utvrđeni na propisani način.

(5) Ako u postupku utvrđivanja cijene usluge iznos određenih obračunskih veličina ili opravdanih troškova poslovanja, odnosno ostalih poslovnih prihoda nije moguće utvrditi

primjenom postupaka i kriterijuma utvrđenih ovom metodologijom, vršilac će te iznose, na zahtjev Agencije, utvrditi na osnovu raspoloživih, odnosno dostupnih podataka i informacija.

(6) Podnosilac zahtjeva je dužan da postupi po zahtjevu Agencije iz st. 4 i 5 ovog člana, kao i da dostavi svu dokumentaciju i podatke koji su joj potrebni u postupku davanja saglasnosti na predlog cijene usluge u utvrđenom roku, u skladu sa zakonom.

Izveštaj o analizi zahtjeva

Član 28

(1) Agencija objavljuje izvještaj o analizi zahtjeva i dokumentacije podnijete uz zahtjev, na svojoj internet stranici.

(2) Mišljenja i primjedbe na izvještaj iz stava 1 ovog člana, zainteresovana lica mogu dostaviti Agenciji u roku od 15 dana od dana njegovog objavljivanja.

Objavljivanje odluka

Član 29

Odluke po zahtjevu iz člana 27 ove metodologije objavljuju se na internet stranici Agencije.

Prilozi

Član 30

(1) Prilozi 1 do 13 sastavni su dio ove metodologije.

(2) Prilozi iz stava 1 ovog člana objaviće se samo u elektronskom izdanju „Službenog lista Crne Gore“.

VI. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Ključ za alokaciju troškova i ostalih poslovnih prihoda za obavljanje regulisanih komunalnih djelatnosti

Član 31

(1) Ako vršilac obavlja više regulisanih komunalnih djelatnosti, a u trenutku podnošenja zahtjeva nema razdvojene troškove po tim djelatnostima, ostvarene troškove poslovanja i ostale poslovne prihode, odnosno troškove poslovanja i ostale poslovne prihode u godini podnošenja zahtjeva koje ne može odrediti direktno na svaku regulisanu komunalnu djelatnost koju obavlja (indirektne troškove poslovanja, odnosno indirektne ostale prihode), alokira primjenom ključa za alokaciju.

(2) Ključ za alokaciju indirektnih troškova poslovanja, odnosno indirektnih ostalih poslovnih prihoda po regulisanim komunalnim djelatnostima iz stava 1 ovog člana, vršilac određuje na osnovu:

1) ukupnih troškova poslovanja (bez troškova amortizacije) koji se mogu direktno odrediti po djelatnostima;

2) ukupnih troškova poslovanja (sa troškovima amortizacije) koji se mogu direktno odrediti po djelatnostima;

3) poslovnih prihoda po djelatnostima;

4) broja korisnika po djelatnostima;

5) fakturisane količine isporučene vode za piće i količine prihvaćene komunalne otpadne vode od korisnika; ili

6) broja zaposlenih po djelatnostima, u skladu sa propisom kojim se uređuju radni odnosi.

(3) Vršilac koji pored regulisane komunalne djelatnosti obavlja i druge komunalne djelatnosti, a u trenutku podnošenja zahtjeva nema razdvojene troškove po tim djelatnostima, ostvarene troškove poslovanja i ostale poslovne prihode, odnosno troškove poslovanja i ostale poslovne prihode u godini podnošenja zahtjeva, koje ne može odrediti direktno na svaku djelatnost koju obavlja (indirektne troškove poslovanja, odnosno indirektne ostale prihode), alocira primjenom ključa za alokaciju iz stava 2 tač. 1, 2, 3 ili 6 ovog člana.

(4) Vršilac indirektne troškove zarada, naknada zarada i ostale lične rashode i troškove angažovanja zaposlenih preko agencija i zadruga alocira primjenom ključa za alokaciju iz stava 2 tačka 6 ovog člana.

(5) Ključevi za alokaciju iz st. 1 i 3 ovog člana izražavaju se u procentima (%), tako da njihov zbir iznosi 100, a njihovo izračunavanje vrši se primjenom formula datih u Prilogu 9 ove metodologije.

(6) Odredbe st. 1 do 5 ovog člana, primjenjuju se do razdvajanja troškova poslovanja i ostalih poslovnih prihoda vršilaca po djelatnostima u cjelini.

Dostavljanje obrazaca

Član 32

Obrasce koji se dostavljaju uz zahtjev, utvrđene u Prilogu 1 do 13 ove metodologije, Agencija će dostaviti vršiocima u roku od sedam dana od dana stupanja na snagu ove metodologije, u elektronskoj formi u odgovarajućem formatu, radi utvrđivanja predloga cijene usluge u skladu sa ovom metodologijom.

Postepeno izjednačavanje cijena

Član 33

(1) Cijena usluge postepeno će se izjednačiti za sve korisnike u periodu utvrđenom članom 81b Zakona, u skladu sa odredbama ovog člana.

(2) Izjednačavanje cijena u skladu sa stavom 1 ovog člana, vrši se primjenom faktora izjednačavanja cijene za fizička lica, odnosno faktora izjednačavanja cijene za pravna lica.

(3) Fiksni dio cijene za fizička lica za regulatorni period (FC_{FLt+1}) utvrđuje se primjenom sljedeće formule:

$$FC_{FLt+1} = FC_{t+1} \cdot X_{fFL}$$

gdje su:

FC_{t+1} – fiksni dio cijene za regulatorni period utvrđen u skladu sa članom 20 stav 2 i članom 22 stav 2 ove metodologije;

X_{fFL} – faktor izjednačavanja fiksnog dijela cijene za fizička lica.

(4) Faktor izjednačavanja fiksnog dijela cijene za fizička lica (X_{fFL}) utvrđuje se primjenom sljedeće formule:

$$X_{fFL} = \frac{BK_{t+1}}{BK_{FLt+1} + BK_{PLt+1} \cdot K_{FC}}$$

gdje su:

- BK_{t+1} – broj korisnika utvrđen u skladu sa članom 20 stav 2 i članom 22 stav 2 ove metodologije;
- BK_{FLt+1} – broj korisnika iz kategorije fizička lica za regulatorni period;
- BK_{PLt+1} – broj korisnika iz kategorije pravna lica za regulatorni period;
- K_{FC} – koeficijent izjednačavanja fiksnog dijela cijene.

(5) Koeficijent izjednačavanja fiksnog dijela cijene (K_{FC}) utvrđuju se primjenom sljedeće formule:

$$K_{FC} = 1 + \left(\frac{FC_{PLt}}{FC_{FLt}} - 1 \right) \cdot Z$$

gdje su:

- FC_{PLt} – fiksni dio cijene za pravna lica na dan podnošenja zahtjeva;
- FC_{FLt} – fiksni dio cijene za fizička lica na dan podnošenja zahtjeva;
- Z – koeficijent postepenosti za 2024. godinu iznosi 0,5.

(6) Fiksni dio cijene usluge za pravna lica za regulatorni period (FC_{PLt+1}) utvrđuje se primjenom sljedeće formule:

$$FC_{PLt+1} = FC_{t+1} \cdot X_{fPL}$$

gdje su:

- FC_{t+1} – fiksni dio cijene za regulatorni period utvrđen u skladu sa članom 20 stav 2 i članom 22 stav 2 ove metodologije;
- X_{fPL} – faktor izjednačavanja fiksnog dijela cijene za pravna lica.

(7) Faktor izjednačavanja fiksnog dijela cijene za pravna lica (X_{fPL}) utvrđuje se primjenom sljedeće formule:

$$X_{fPL} = \frac{BK_{t+1}}{\frac{BK_{FLt+1}}{K_{FC}} + BK_{PLt+1}}$$

gdje su:

- BK_{t+1} – broj korisnika utvrđen u skladu sa članom 20 stav 2 i članom 22 stav 2 ove metodologije;
- BK_{FLt+1} – broj korisnika iz kategorije fizička lica za regulatorni period;
- BK_{PLt+1} – broj korisnika iz kategorije pravna lica za regulatorni period;
- K_{FC} – koeficijent izjednačavanja fiksnog dijela cijene.

(8) Podaci o fiksnom dijelu cijene za pravna lica na dan podnošenja zahtjeva i fiksnom dijelu cijene za fizička lica na dan podnošenja zahtjeva dostavljaju se na Obrascu 1 iz Priloga 2 ove metodologije.

(9) Varijabilni dio cijene za fizička lica za regulatorni period (VC_{FLt+1}) utvrđuje se primjenom sljedeće formule:

$$VC_{FLt+1} = VC_{t+1} \cdot X_{VFL}$$

gdje su:

- VC_{t+1} – varijabilni dio cijene za regulatorni period utvrđen u skladu sa članom 20 stav 5 i članom 22 stav 5 ove metodologije;

X_{VFL} – faktor izjednačavanja varijabilnog dijela cijene za fizička lica.

(10) Faktor izjednačavanja varijabilnog dijela cijene za fizička lica (X_{VFL}) utvrđuje se primjenom sljedeće formule:

$$X_{VFL} = \frac{Q_{t+1}}{Q_{FL\ t+1} + Q_{PL\ t+1} \cdot K_{VC}}$$

gdje su:

- Q_{t+1} – količina isporučene vode za piće utvrđena u skladu sa članom 20 stav 5 ove metodologije, odnosno utvrđena godišnja količina prihvaćene komunalne otpadne vode od korisnika koji su priključeni na javni kanalizacioni sistem utvrđena u skladu sa članom 22 stav 5 ove metodologije;
- $Q_{FL\ t+1}$ – količina isporučene vode za piće, odnosno utvrđena godišnja količina prihvaćene komunalne otpadne vode od korisnika fizičkih lica koji su priključeni na javni kanalizacioni sistem;
- $Q_{PL\ t+1}$ – količina isporučene vode za piće, odnosno utvrđena godišnja količina prihvaćene komunalne otpadne vode od korisnika pravnih lica koji su priključeni na javni kanalizacioni sistem;
- K_{VC} – koeficijent izjednačavanja varijabilnog dijela cijene.

(11) Koeficijent izjednačavanja varijabilnog dijela cijene (K_{VC}) utvrđuje se primjenom sljedeće formule:

$$K_{VC} = 1 + \left(\frac{VC_{PL\ t}}{VC_{FL\ t}} - 1 \right) \cdot Z$$

gdje su:

- $VC_{PL\ t}$ – varijabilni dio cijene za pravna lica na dan podnošenja zahtjeva;
- $VC_{FL\ t}$ – varijabilni dio cijene za fizička lica na dan podnošenja zahtjeva;
- Z – koeficijent postepenosti za 2024. godinu iznosi 0,5.

(12) Podaci o varijabilnom dijelu cijene za pravna lica na dan podnošenja zahtjeva i varijabilnom dijelu cijene za fizička lica na dan podnošenja zahtjeva dostavljaju se na Obrascu 1 iz Priloga 2 ove metodologije.

(13) Varijabilni dio cijene za pravna lica za regulatorni period ($VC_{PL\ t+1}$) utvrđuje se primjenom sljedeće formule:

$$VC_{PL\ t+1} = VC_{t+1} \cdot X_{VPL}$$

gdje su:

- VC_{t+1} – varijabilni dio cijene za regulatorni period utvrđen u skladu sa članom 20 stav 5 i članom 22 stav 5 ove metodologije;
- X_{VPL} – faktor izjednačavanja varijabilnog dijela cijene za pravna lica.

(14) Faktor izjednačavanja varijabilnog dijela cijene za pravna lica (X_{VPL}) utvrđuje se primjenom sljedeće formule:

$$X_{v PL} = \frac{Q_{t+1}}{\frac{Q_{FL t+1}}{K_{VC}} + Q_{PL t+1}}$$

gdje su:

- Q_{t+1} – količina isporučene vode za piće utvrđena u skladu sa članom 20 stav 5 ove metodologije, odnosno utvrđena godišnja količina prihvaćene komunalne otpadne vode od korisnika koji su priključeni na javni kanalizacioni sistem utvrđena u skladu sa članom 22 stav 5 ove metodologije;
- $Q_{FL t+1}$ – količina isporučene vode za piće, odnosno utvrđena godišnja količina prihvaćene komunalne otpadne vode od korisnika fizičkih lica koji su priključeni na javni kanalizacioni sistem;
- $Q_{PL t+1}$ – količina isporučene vode za piće, odnosno utvrđena godišnja količina prihvaćene komunalne otpadne vode od korisnika pravnih lica koji su priključeni na javni kanalizacioni sistem;
- K_{VC} – koeficijent izjednačavanja varijabilnog dijela cijene.

Korekcije elemenata regulatornog prihoda iz 2022. godine

Član 34

Za potrebe utvrđivanja korekcija za 2024. godinu, korekcije elemenata regulatornog prihoda i obračunskih veličina iz 2022. godine, utvrđuju se za cijenu usluge na koju je saglasnost dala Agencija i skupština jedinice lokalne samouprave u skladu sa Zakonom, za mjesec 2022. godine u kojima je vršilac primjenjivao tu cijenu usluge.

Rok za podnošenje zahtjeva za 2024. godinu

Član 35

Zahtjev za davanje saglasnosti na predlog cijene usluge za regulatorni period koji se odnosi na kalendarsku 2024. godinu, podnosi se najkasnije do 5. maja 2023. godine.

Odložna primjena

Član 36

Odredba člana 18 stav 5 ove metodologije primjenjivaće se od 1. januara 2024. godine.

Prestanak važenja

Član 37

Danom stupanja na snagu ove metodologije prestaje da važi Metodologija za utvrđivanje cijena za obavljanje regulisanih komunalnih djelatnosti („Službeni list CG”, br. 56/20, 33/21, 51/21, 34/22, 46/22 i 54/22).

Stupanje na snagu
Član 38

Ova metodologija stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

Broj: 23/961-10

Podgorica, 28. marta 2023. godine

Predsjednik Odbora,
Branislav Prelević, s.r.

ZAHTJEV
za davanje saglasnosti na predlog cijene usluge

Zahtjev se odnosi na davanje saglasnosti na predlog cijene usluge za:	
javno vodosnabdijevanje	
☐	javno vodosnabdijevanje
☐	isporuku vode za piće drugom vršiocu
upravljanje komunalnim otpadnim vodama	
☐	prihvatanje i odvođenje komunalnih otpadnih voda
☐	prihvatanje i odvođenje komunalnih otpadnih voda sa troškovima prečišćavanja koje obavlja drugi vršilac
☐	prečišćavanje komunalnih otpadnih voda

Podaci o podnosiocu zahtjeva:	
Ime i prezime, odnosno naziv	
Poreski identifikacioni broj (PIB)	
Adresa, odnosno sjedište	
Adresa elektronske pošte	
Broj i datum rješenja o ispunjavanju uslova za izdavanje licence za:	
javno vodosnabdijevanje	
upravljanje komunalnim otpadnim vodama	

Naziv vršioca kojem se isporučuje voda za piće:¹

Podaci o licu zaduženom za kontakt po predmetnom zahtjevu:	
Ime i prezime	
Broj telefona	
Adresa elektronske pošte	

Broj _____

U _____, _____. godine

M.P.

(ime i prezime izvršnog direktora
ili drugog ovlašćenog lica)

¹ Popunjava vršilac koji podnosi zahtjev za davanje saglasnosti na predlog cijene usluge iz člana 21 Metodologije.

OBRAZAC 1 – OBRAČUNSKE VELIČINE

Naziv vršioca

Godina podnošenja zahtjeva:

A) JAVNO VODOSNABDIJEVANJE

R.b.	Obračunske i druge veličine	t-2	t-1	t	t+1	Obrazloženje
1	Broj zaposlenih					
2	Broj korisnika					
2.1	Broj korisnika - fizička lica					
2.2	Broj korisnika - pravna lica					
3	Količina isporučene vode za piće korisnicima vodovodnom mrežom (m ³) - bez količine vode koja se isporučuje drugom vršiocu					
3.1	Količina isporučene vode za piće (m ³) - fizička lica					
3.2	Količina isporučene vode za piće (m ³) - pravna lica					

B) PRIHVATANJE I ODVOĐENJE KOMUNALNIH OTPADNIH VODA

R.b.	Obračunske i druge veličine	t-2	t-1	t	t+1	Obrazloženje
1	Broj zaposlenih					
2	Broj korisnika					
2.1	Broj korisnika - fizička lica					
2.2	Broj korisnika - pravna lica					
3	Količina prihvaćene komunalne otpadne vode od korisnika koji su priključeni na javni kanalizacioni sistem (m ³)					
3.1	Količina prihvaćene komunalne otpadne vode (m ³) - fizička lica					
3.2	Količina prihvaćene komunalne otpadne vode (m ³) - pravna lica					

C) PREČIŠĆAVANJE KOMUNALNIH OTPADNIH VODA

R.b.	Obračunske i druge veličine	t-2	t-1	t	t+1	Obrazloženje
1	Broj zaposlenih					
2	Broj korisnika					
2.1	Broj korisnika - fizička lica					
2.2	Broj korisnika - pravna lica					
3	Količina prihvaćene komunalne otpadne vode od korisnika koja se prečišćava (m ³)					
3.1	Količina prihvaćene komunalne otpadne vode koja se prečišćava (m ³) - fizička lica					
3.2	Količina prihvaćene komunalne otpadne vode koja se prečišćava (m ³) - pravna lica					

D) DRUGE DJELATNOSTI

R.b.	Obračunske i druge veličine	t-2	t-1	t	t+1	Obrazloženje
1	Broj zaposlenih					

E) ZAJEDNIČKI POSLOVI

R.b.	Obračunske i druge veličine	t-2	t-1	t	t+1	Obrazloženje
1	Broj zaposlenih					

F) ISPORUKA VODE ZA PIĆE DRUGOM VRŠIOCU

R.b.	Obračunske i druge veličine	t-2	t-1	t	t+1	Obrazloženje
1	Količina isporučene vode drugom vršiocu					
2	Količina proizvedene vode sa izvorišta sa kojeg se voda isporučuje drugom vršiocu					
3	Dužina primarne mreže					
4	Dužina primarne mreže od vodoizvorišta do tačke isporuke vode drugom vršiocu					

G) INFLACIJA

R.b.		t-1	t	t+1
1	Godišnja stopa inflacije			
2	Inflacija			

H) CIJENE USLUGA NA DAN PODNOŠENJA ZAHTJEVA			
R.b.	Cijena usluge		t
a	Fizička lica		
1	Cijena usluge za javno vodosnabdijevanje - fiksni dio	(€/mjesečno)	
2	Cijena usluge za prihvatanje i odvođenje komunalnih otpadnih voda - fiksni dio	(€/mjesečno)	
3	Cijena usluge za javno vodosnabdijevanje - varijabilni dio	(€/m ³)	
4	Cijena usluge za prihvatanje i odvođenje komunalnih otpadnih voda - varijabilni dio	(€/m ³)	
5	Cijena usluge za prečišćavanje komunalnih otpadnih voda	(€/m ³)	
b	Pravna lica		
1	Cijena usluge za javno vodosnabdijevanje - fiksni dio	(€/mjesečno)	
2	Cijena usluge za prihvatanje i odvođenje komunalnih otpadnih voda - fiksni dio	(€/mjesečno)	
3	Cijena usluge za javno vodosnabdijevanje - varijabilni dio	(€/m ³)	
4	Cijena usluge za prihvatanje i odvođenje komunalnih otpadnih voda - varijabilni dio	(€/m ³)	
5	Cijena usluge za prečišćavanje komunalnih otpadnih voda	(€/m ³)	

Napomena: U ovaj obrazac, pored obračunskih veličina, unose se i druge veličine koje se koriste za utvrđivanje: ključa za alokaciju troškova poslovanja i ostalih poslovnih prihoda, faktora postepenog izjednačavanja cijena, cijene usluge za isporuku vode za piće drugom vršiocu i inflacije.

OBRAZAC 2 – OSTALI POSLOVNI PRIHODI

Naziv vršioca

Godina podnošenja zahtjeva:

A) DIREKTNI POSLOVNI PRIHODI OD OBAVLJANJA DJELATNOSTI JAVNOG VODOSNABDJEVANJA

R.b.	Vrsta prihoda	t-2	t-1	t
1	POSLOVNI PRIHODI			
1.1	Prihodi od prodaje vode (fiksni dio)			
1.2	Prihodi od prodaje vode (varijabilni dio)			
2	OSTALI POSLOVNI PRIHODI			
2.1	Prihodi od dotacija za izmirenje obaveza iz prethodnog perioda i prihodi od subvencija za ranjive korisnike			
2.2	Prihodi od izrade priključaka			
2.3	Prihodi od usluga mehanizacije			
2.4	Prihodi od radova na mreži			
2.5	Prihodi od obavljanja specifičnih usluga			
2.6	Prihodi od projektovanja i drugih sličnih usluga			
2.7	Prihodi od analiza vode			
2.8	Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i refundacija			
2.9	Odloženi prihodi u visini amortizacije komunalne infrastrukture			
2.10	Prihodi od naknade za priključenje			
2.11	Prihodi od prodaje vode drugom vršiocu			
2.12	Prihodi od prodaje vode putem cistijerni			
2.13	Prihodi od prodaje tehničke vode			
2.14	Prihodi nastali pružanjem usluga jedinici lokalne samouprave			
2.15	Drugi ostali poslovni prihodi ostvareni obavljanjem poslova povezanih sa djelatnošću javnog vodosnabdjevanja			
	UKUPNO = 1 + 2			

B) DIREKTNI POSLOVNI PRIHODI OD OBAVLJANJA DJELATNOSTI PRIHVATANJA I ODVOĐENJA KOMUNALNIH OTPADNIH VODA

R.b.	Vrsta prihoda	t-2	t-1	t
1	POSLOVNI PRIHODI			
1.1	Prihodi od prihvatanja i odvođenja komunalnih otpadnih voda (fiksni dio)			
1.2	Prihodi od prihvatanja i odvođenja komunalnih otpadnih voda (varijabilni dio)			
2	OSTALI POSLOVNI PRIHODI			
2.1	Prihodi od dotacija za izmirenje obaveza iz prethodnog perioda i prihodi od subvencija za ranjive korisnike			
2.2	Prihodi od izrade priključaka			
2.3	Prihodi od usluga mehanizacije			
2.4	Prihodi od radova na mreži			
2.5	Prihodi od obavljanja specifičnih usluga			
2.6	Prihodi od projektovanja i drugih sličnih usluga			
2.7	Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i refundacija			
2.8	Odloženi prihodi u visini amortizacije komunalne infrastrukture			
2.9	Prihodi od naknade za priključenje			
2.10	Prihodi od crpljenja, odvoza i zbrinjavanja otpadnih voda iz septičkih jama			
2.11	Prihodi od održavanja atmosferske kanalizacije			
2.12	Prihodi nastali pružanjem usluga jedinici lokalne samouprave			
2.13	Drugi ostali poslovni prihodi ostvareni obavljanjem poslova povezanih sa djelatnošću prihvatanja i odvođenja komunalnih otpadnih voda			
	UKUPNO = 1 + 2			

C) DIREKTNI POSLOVNI PRIHODI OD OBAVLJANJA DJELATNOSTI PREČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA

R.b.	Vrsta prihoda	t-2	t-1	t
1	POSLOVNI PRIHODI			
2	OSTALI POSLOVNI PRIHODI			
2.1	Prihodi od dotacija za izmirenje obaveza iz prethodnog perioda i prihodi od subvencija za ranjive korisnike			
2.2	Prihodi od izrade priključaka			
2.3	Prihodi od usluga mehanizacije			
2.4	Prihodi od radova na mreži			
2.5	Prihodi od obavljanja specifičnih usluga			
2.6	Prihodi od projektovanja i drugih sličnih usluga			
2.7	Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i refundacija			
2.8	Odloženi prihodi u visini amortizacije komunalne infrastrukture			
2.9	Prihodi od naknade za priključenje			
2.10	Prihodi od crpljenja, odvoza i zbrinjavanja otpadnih voda iz septičkih jama			
2.11	Prihodi od prodaje tehničke vode			
2.12	Prihodi nastali pružanjem usluga jedinici lokalne samouprave			
2.13	Drugi ostali poslovni prihodi ostvareni obavljanjem poslova povezanih sa djelatnošću prečišćavanja komunalnih otpadnih voda			
	UKUPNO = 1 + 2			

D) POSLOVNI PRIHODI ZA PREČIŠĆAVANJE UKOLIKO DJELATNOST PREČIŠĆAVANJA OBAVLJA DRUGI VRŠILAC				
R.b.	Vrsta prihoda	t-2	t-1	t
1	POSLOVNI PRIHODI			
2	OSTALI POSLOVNI PRIHODI			
2.1	Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i refundacija			
	UKUPNO = 1 + 2			

E) DIREKTNI POSLOVNI PRIHODI OD OBAVLJANJA DRUGIH DJELATNOSTI (upravljanje otpadom, transport itd.)				
R.b.	Vrsta prihoda	t-2	t-1	t
1	POSLOVNI PRIHODI			
2	OSTALI POSLOVNI PRIHODI			
	UKUPNO = 1 + 2			

F) INDIREKTNOSTI POSLOVNI PRIHODI				
R.b.	Vrsta prihoda	t-2	t-1	t
1	Prihodi od dotacija za izmirenje obaveza iz prethodnog perioda i prihodi od subvencija za ranjive korisnike			
2	Prihodi od izrade priključaka			
3	Prihodi od usluga mehanizacije			
4	Prihodi od radova na mreži			
5	Prihodi od obavljanja specifičnih usluga			
6	Prihodi od projektovanja i drugih sličnih usluga			
7	Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i refundacija			
8	Odloženi prihodi u visini amortizacije komunalne infrastrukture			
9	Prihodi od naknade za priključenje			
10	Prihodi nastali pružanjem usluga jedinici lokalne samouprave			
11	Drugi ostali poslovni prihodi ostvareni obavljanjem poslova povezanih sa regulisanim komunalnim djelatnostima			
	UKUPNO			

G) UKUPNI POSLOVNI PRIHODI				
R.b.	Vrsta prihoda	t-2	t-1	t
1	UKUPNI POSLOVNI PRIHODI			
1.1	Prihodi od prodaje vode			
1.2	Prihodi od prihvatanja i odvođenja komunalnih otpadnih voda			
1.3	Prihodi od prečišćavanja komunalnih otpadnih voda			
1.4	Prihodi od prečišćavanja otpadnih voda ukoliko prečišćavanje obavlja drugi vršilac			
1.5	Prihodi od drugih djelatnosti			
2	UKUPNI OSTALI POSLOVNI PRIHODI			
2.1	Prihodi od dotacija za izmirenje obaveza iz prethodnog perioda i prihodi od subvencija za ranjive korisnike			
2.2	Prihodi od izrade priključaka			
2.3	Prihodi od usluga mehanizacije			
2.4	Prihodi od radova na mreži			
2.5	Prihodi od obavljanja specifičnih usluga			
2.6	Prihodi od projektovanja i drugih sličnih usluga			
2.7	Prihodi od analiza vode			
2.8	Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i refundacija			
2.9	Odloženi prihodi u visini amortizacije komunalne infrastrukture			
2.10	Prihodi od naknade za priključenje			
2.11	Prihodi od prodaje vode drugom vršiocu			
2.12	Prihodi od prodaje vode putem cistijerni			
2.13	Prihodi od prodaje tehničke vode			
2.14	Prihodi od crpljenja, odvoza i zbrinjavanja otpadnih voda iz septičkih jama			
2.15	Prihodi od održavanja atmosferske kanalizacije			
2.16	Prihodi nastali pružanjem usluga jedinici lokalne samouprave			
2.17	Drugi ostali poslovni prihodi ostvareni obavljanjem poslova povezanih sa regulisanim komunalnim djelatnostima			
2.18	Ostali poslovni prihodi od drugih djelatnosti			
3	UKUPNI OSTALI PRIHODI KOJI NE POKRIVAJU OPRAVDANE TROŠKOVE POSLOVANJA			
	UKUPNO = 1 + 2			
	UKUPNO = 1 + 2 + 3			

OBRAZAC 3 – UTVRĐIVANJE OSTALIH POSLOVNIH PRIHODA**Naziv vršioca****Godina podnošenja zahtjeva:****A) OSTALI POSLOVNI PRIHODI OD OBAVLJANJA DJELATNOSTI JAVNOG VODOSNABDIJEVANJA (direktni+indirektni)**

R.b.	Vrsta prihoda	t-2	t-1	t	t+1	% umanjenja	Ostali poslovni prihodi koji se računaju se kao odbitna stavka
1	Prihodi od dotacija za izmirenje obaveza iz prethodnog perioda i prihodi od subvencija za ranjive korisnike					0%	
2	Prihodi od izrade priključaka					70%	
3	Prihodi od usluga mehanizacije					70%	
4	Prihodi od radova na mreži					70%	
5	Prihodi od obavljanja specifičnih usluga					70%	
6	Prihodi od projektovanja i drugih sličnih usluga					70%	
7	Prihodi od analiza vode					70%	
8	Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i refundacija					100%	
9	Odloženi prihodi u visini amortizacije komunalne infrastrukture					100%	
10	Prihodi od naknade za priključenje					100%	
11	Prihodi od prodaje vode drugom vršiocu					100%	
12	Prihodi od prodaje vode putem čistijerni					100%	
13	Prihodi od prodaje tehničke vode					100%	
14	Prihodi nastali pružanjem usluga jedninci lokalne samouprave					100%	
15	Drugi ostali poslovni prihodi ostvareni obavljanjem poslova povezanih sa djelatnošću javnog vodosnabdijevanja					100%	
UKUPNO							

B) OSTALI POSLOVNI PRIHODI OD OBAVLJANJA DJELATNOSTI PRIHVATANJA I ODVOĐENJA KOMUNALNIH OTPADNIH VODA (direktni+indirektni)

R.b.	Vrsta prihoda	t-2	t-1	t	t+1	% umanjenja	Ostali poslovni prihodi koji se računaju se kao odbitna stavka
1	Prihodi od dotacija za izmirenje obaveza iz prethodnog perioda i prihodi od subvencija za ranjive korisnike					0%	
2	Prihodi od izrade priključaka					70%	
3	Prihodi od usluga mehanizacije					70%	
4	Prihodi od radova na mreži					70%	
5	Prihodi od obavljanja specifičnih usluga					70%	
6	Prihodi od projektovanja i drugih sličnih usluga					70%	
7	Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i refundacija					100%	
8	Odloženi prihodi u visini amortizacije komunalne infrastrukture					100%	
9	Prihodi od naknade za priključenje					100%	
10	Prihodi od crpljenja, odvoza i zbrinjavanja otpadnih voda iz septičkih jama					100%	
11	Prihodi od održavanja atmosferske kanalizacije					100%	
12	Prihodi nastali pružanjem usluga jedninci lokalne samouprave					100%	
13	Drugi ostali poslovni prihodi ostvareni obavljanjem poslova povezanih sa djelatnošću prihvatanja i odvođenja komunalnih otpadnih voda					100%	
UKUPNO							

C) OSTALI POSLOVNI PRIHODI OD OBAVLJANJA DJELATNOSTI PREČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA (direktni+indirektni)							
R.b.	Vrsta prihoda	t-2	t-1	t	t+1	% umanjenja	Ostali poslovni prihodi koji se računaju se kao odbitna stavka
1	Prihodi od dotacija za izmirenje obaveza iz prethodnog perioda i prihodi od subvencija za ranjive korisnike					0%	
2	Prihodi od izrade priključaka					70%	
3	Prihodi od usluga mehanizacije					70%	
4	Prihodi od radova na mreži					70%	
5	Prihodi od obavljanja specifičnih usluga					70%	
6	Prihodi od projektovanja i drugih sličnih usluga					70%	
7	Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i refundacija					100%	
8	Odloženi prihodi u visini amortizacije komunalne infrastrukture					100%	
9	Prihodi od naknade za priključenje					100%	
10	Prihodi od crpljenja, odvoza i zbrinjavanja otpadnih voda iz septičkih jama					100%	
11	Prihodi od prodaje tehničke vode					100%	
12	Prihodi nastali pružanjem usluga jedninci lokalne samouprave					100%	
13	Drugi ostali poslovni prihodi ostvareni obavljanjem poslova povezanih sa djelatnošću prečišćavanja komunalnih otpadnih voda					100%	
UKUPNO							

D) OSTALI POSLOVNI PRIHODI ZA PREČIŠĆAVANJE UKOLIKO DJELATNOST PREČIŠĆAVANJA OBAVLJA DRUGI VRŠILAC							
R.b.	Vrsta prihoda	t-2	t-1	t	t+1	% umanjenja	Ostali poslovni prihodi koji se računaju se kao odbitna stavka
1	Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i refundacija					100%	
UKUPNO							

OBRAZAC 4 – OBRAZLOŽENJE OSTALIH POSLOVNIH PRIHODA
Naziv vršioca
Godina podnošenja zahtjeva:

R.B.	Vrsta prihoda	Analitički konto		Odredba Metodologije u skladu sa kojom se utvrđuju ostali poslovni prihodi	Obrazloženje i opis ostalih poslovnih prihoda
		t-2	t-1		
1	POSLOVNI PRIHODI				
1.1	Prihodi od prodaje vode (fiksni dio)				
1.2	Prihodi od prodaje vode (varijabilni dio)				
1.3	Prihodi od prihvatanja i odvođenja komunalnih otpadnih voda (fiksni dio)				
1.4	Prihodi od prihvatanja i odvođenja komunalnih otpadnih voda (varijabilni dio)				
1.5	Prihodi od prečišćavanja komunalnih otpadnih voda				
1.6	Prihodi od prečišćavanja otpadnih voda ukoliko prečišćavanje obavlja drugi vršilac				
1.7	Prihodi od obavljanja drugih djelatnosti (upravljanje otpadom, transport itd.)				
2	OSTALI POSLOVNI PRIHODI				
2.1	Prihodi od dotacija za izmirenje obaveza iz prethodnog perioda i prihodi od subvencija za ranjive korisnike				
2.2	Prihodi od izrade priključaka				
2.3	Prihodi od usluga mehanizacije				
2.4	Prihodi od radova na mreži				
2.5	Prihodi od obavljanja specifičnih usluga				
2.6	Prihodi od projektovanja i drugih sličnih usluga				
2.7	Prihodi od analiza vode				
2.8	Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i refundacija				
2.9	Odloženi prihodi u visini amortizacije komunalne infrastrukture				
2.10	Prihodi od naknade za priključenje				
2.11	Prihodi od prodaje vode drugom vršiocu				
2.12	Prihodi od prodaje vode putem cistijerni				
2.13	Prihodi od prodaje tehničke vode				
2.14	Prihodi od crpljenja, odvoza i zbrinjavanja otpadnih voda iz septičkih jama				
2.15	Prihodi od održavanja atmosferske kanalizacije				
2.16	Prihodi nastali pružanjem usluga jedinici lokalne samouprave				
2.17	Drugi ostali poslovni prihodi ostvareni obavljanjem poslova povezanih sa regulisanim komunalnim djelatnostima				
2.18	Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i refundacija za prečišćavanje ukoliko djelatnost prečišćavanja obavlja drugi vršilac				
2.19	Ostali poslovni prihodi od obavljanja drugih djelatnosti (upravljanje otpadom, transport itd.)				

R.B.	Vrsta prihoda	Analitički konto		Obrazloženje i opis ostalih poslovnih prihoda
		t-2	t-1	
1	Ostali prihodi koji ne pokrivaju opravdane troškove poslovanja			

OBRAZAC 5 – TROŠKOVI POSLOVANJA

Naziv vršioca

Godina podnošenja zahtjeva:

A) DIREKTNI TROŠKOVI POSLOVANJA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI JAVNOG VODOSNABDIJEVANJA

R.b.	Konto	Vrsta troška	t-2	t-1	t
1	50	Nabavna vrijednost prodate robe			
2	51	Troškovi materijala			
2.1		Nabavka materijala			
2.2		Troškovi materijala za izradu			
2.3		Troškovi ostalog materijala (režijskog)			
2.4		Troškovi električne energije			
2.5		Troškovi goriva			
3	52	Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi i troškovi angažovanja zaposlenih preko agencija i zadruga			
3.1		Troškovi zarada i naknada zarada (bruto)			
3.2		Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret poslodavca			
3.3		Troškovi naknada po ugovoru o djelu, autorskim ugovorima, ugovorima o privremenim i povremenim poslovima i drugim ugovorima			
3.4		Troškovi naknada upravnog i nadzornog odbora			
3.5		Ostali lični rashodi i naknade			
3.6		Troškovi angažovanja zaposlenih preko agencija i zadruga			
4	53	Troškovi proizvodnih usluga			
4.1		Troškovi usluga na izradi učinaka			
4.2		Troškovi transportnih usluga			
4.3		Troškovi usluga održavanja			
4.4		Troškovi zakupnina			
4.5		Troškovi sajmovi			
4.6		Troškovi reklame i propagande			
4.7		Troškovi istraživanja			
4.8		Troškovi usluga zaštite na radu			
4.9		Troškovi analiza vode			
4.10		Troškovi komunalnih usluga			
4.11		Troškovi drugih proizvodnih usluga			
5	54	Troškovi amortizacije i rezervisanja			
5.1		Troškovi amortizacije			
5.2		Troškovi rezervisanja			
6	55	Nematerijalni troškovi			
6.1		Troškovi advokatskih usluga			
6.2		Troškovi usluga računovodstva i revizije			
6.3		Troškovi stručnog obrazovanja zaposlenih			
6.4		Troškovi savjetovanja i drugih intelektualnih usluga pravnih lica			
6.5		Troškovi reprezentacije			
6.6		Troškovi premije osiguranja			
6.7		Troškovi platnog prometa			
6.8		Troškovi članarina			
6.9		Troškovi poreza i carina			
6.10		Troškovi naknade za korišćenje voda			
6.11		Troškovi doprinosa			
6.12		Sudski troškovi i troškovi vještačenja			
6.13		Takse (administrativne, sudske, lokalne i sl.)			
6.14		Troškovi oglasa u štampi i drugim medijima			
6.15		Troškovi naknade za regulatornu agenciju			
6.16		Troškovi pomoći, sponzorstva i donacija			
6.17		Ostali nematerijalni troškovi			
7	56	Rashodi kamata po osnovu kredita i zajmova i kamata po osnovu finansijskog lizinga			
UKUPNO = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7					

B) DIREKTNI TROŠKOVI POSLOVANJA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI PRIHVATANJA I ODVOĐENJA KOMUNALNIH OTPADNIH VODA

R.b.	Konto	Vrsta troška	t-2	t-1	t
1	50	Nabavna vrijednost prodate robe			
2	51	Troškovi materijala			
2.1		Nabavka materijala			
2.2		Troškovi materijala za izradu			
2.3		Troškovi ostalog materijala (režijskog)			
2.4		Troškovi električne energije			
2.5		Troškovi goriva			
3	52	Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi i troškovi angažovanja zaposlenih preko agencija i zadruga			

3.1		Troškovi zarada i naknada zarada (bruto)			
3.2		Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret poslodavca			
3.3		Troškovi naknada po ugovoru o djelu, autorskim ugovorima, ugovorima o privremenim i povremenim poslovima i drugim ugovorima			
3.4		Troškovi naknada upravnog i nadzornog odbora			
3.5		Ostali lični rashodi i naknade			
3.6		Troškovi angažovanja zaposlenih preko agencija i zadruga			
4	53	Troškovi proizvodnih usluga			
4.1		Troškovi usluga na izradi učinaka			
4.2		Troškovi transportnih usluga			
4.3		Troškovi usluga održavanja			
4.4		Troškovi zakupnina			
4.5		Troškovi sajmovi			
4.6		Troškovi reklame i propagande			
4.7		Troškovi istraživanja			
4.8		Troškovi usluga zaštite na radu			
4.9		Troškovi ispitivanja kvaliteta komunalnih otpadnih voda			
4.10		Troškovi komunalnih usluga			
4.11		Troškovi drugih proizvodnih usluga			
5	54	Troškovi amortizacije i rezervisanja			
5.1		Troškovi amortizacije			
5.2		Troškovi rezervisanja			
6	55	Nematerijalni troškovi			
6.1		Troškovi advokatskih usluga			
6.2		Troškovi usluga računovodstva i revizije			
6.3		Troškovi stručnog obrazovanja zaposlenih			
6.4		Troškovi savjetovanja i drugih intelektualnih usluga pravnih lica			
6.5		Troškovi reprezentacije			
6.6		Troškovi premije osiguranja			
6.7		Troškovi platnog prometa			
6.8		Troškovi članarina			
6.9		Troškovi poreza i carina			
6.10		Troškovi naknade za zaštitu voda od zagađivanja			
6.11		Troškovi doprinosa			
6.12		Sudski troškovi i troškovi vještačenja			
6.13		Takse (administrativne, sudske, lokalne i sl.)			
6.14		Troškovi oglasa u štampi i drugim medijima			
6.15		Troškovi naknade za regulatornu agenciju			
6.16		Troškovi pomoći, sponzorstva i donacija			
6.17		Ostali nematerijalni troškovi			
7	56	Rashodi kamata po osnovu kredita i zajmova i kamata po osnovu finansijskog lizinga			
UKUPNO = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7					

C) DIREKTNI TROŠKOVI POSLOVANJA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI PREČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA

R.b.	Konto	Vrsta troška	t-2	t-1	t
1	50	Nabavna vrijednost prodane robe			
2	51	Troškovi materijala			
2.1		Nabavka materijala			
2.2		Troškovi materijala za izradu			
2.3		Troškovi ostalog materijala (režijskog)			
2.4		Troškovi električne energije			
2.5		Troškovi goriva			
3	52	Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi i troškovi angažovanja zaposlenih preko agencija i zadruga			
3.1		Troškovi zarada i naknada zarada (bruto)			
3.2		Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret poslodavca			
3.3		Troškovi naknada po ugovoru o djelu, autorskim ugovorima, ugovorima o privremenim i povremenim poslovima i drugim ugovorima			
3.4		Troškovi naknada upravnog i nadzornog odbora			
3.5		Ostali lični rashodi i naknade			
3.6		Troškovi angažovanja zaposlenih preko agencija i zadruga			
4	53	Troškovi proizvodnih usluga			
4.1		Troškovi usluga na izradi učinaka			
4.2		Troškovi transportnih usluga			
4.3		Troškovi usluga održavanja			
4.4		Troškovi zakupnina			
4.5		Troškovi sajmovi			
4.6		Troškovi reklame i propagande			
4.7		Troškovi istraživanja			
4.8		Troškovi usluga zaštite na radu			
4.9		Troškovi ispitivanja kvaliteta komunalnih otpadnih voda			

4.10		Troškovi komunalnih usluga			
4.11		Troškovi zbrinjavanja kanalizacionog mulja			
4.12		Troškovi drugih proizvodnih usluga			
5	54	Troškovi amortizacije i rezervisanja			
5.1		Troškovi amortizacije			
5.2		Troškovi rezervisanja			
6	55	Nematerijalni troškovi			
6.1		Troškovi advokatskih usluga			
6.2		Troškovi usluga računovodstva i revizije			
6.3		Troškovi stručnog obrazovanja zaposlenih			
6.4		Troškovi savjetovanja i drugih intelektualnih usluga pravnih lica			
6.5		Troškovi reprezentacije			
6.6		Troškovi premije osiguranja			
6.7		Troškovi platnog prometa			
6.8		Troškovi članarina			
6.9		Troškovi poreza i carina			
6.10		Troškovi naknade za zaštitu voda od zagađivanja			
6.11		Troškovi doprinosa			
6.12		Sudski troškovi i troškovi vještačenja			
6.13		Takse (administrativne, sudske, lokalne i sl.)			
6.14		Troškovi oglasa u štampi i drugim medijima			
6.15		Troškovi naknade za regulatornu agenciju			
6.16		Troškovi pomoći, sponzorstva i donacija			
6.17		Ostali nematerijalni troškovi			
7	56	Rashodi kamata po osnovu kredita i zajmova i kamata po osnovu finansijskog lizinga			
UKUPNO = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7					

D) DIREKTNI TROŠKOVI PREČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA OD STRANE DRUGOG VRŠIOCA

R.b.	Konto	Vrsta troška	t-2	t-1	t
1		Troškovi usluga prečišćavanja otpadnih voda i tretmana i zbrinjavanja kanalizacionog mulja			
UKUPNO					

E) DIREKTNI TROŠKOVI POSLOVANJA ZA OBAVLJANJE DRUGIH DJELATNOSTI (upravljanje otpadom, transport itd.)

R.b.	Konto	Vrsta troška	t-2	t-1	t
1	50	Nabavna vrijednost prodate robe			
2	51	Troškovi materijala			
2.1		Nabavka materijala			
2.2		Troškovi materijala za izradu			
2.3		Troškovi ostalog materijala (režijskog)			
2.4		Troškovi električne energije			
2.5		Troškovi goriva			
3	52	Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi i troškovi angažovanja zaposlenih preko agencija i zadruga			
3.1		Troškovi zarada i naknada zarada (bruto)			
3.2		Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret poslodavca			
3.3		Troškovi naknada po ugovoru o djelu, autorskim ugovorima, ugovorima o privremenim i povremenim poslovima i drugim ugovorima			
3.4		Troškovi naknada upravnog i nadzornog odbora			
3.5		Ostali lični rashodi i naknade			
3.6		Troškovi angažovanja zaposlenih preko agencija i zadruga			
4	53	Troškovi proizvodnih usluga			
4.1		Troškovi usluga na izradi učinaka			
4.2		Troškovi transportnih usluga			
4.3		Troškovi usluga održavanja			
4.4		Troškovi zakupnina			
4.5		Troškovi sajmovi			
4.6		Troškovi reklame i propagande			
4.7		Troškovi istraživanja			
4.8		Troškovi usluga zaštite na radu			
4.9		Troškovi komunalnih usluga			
4.10		Troškovi drugih proizvodnih usluga			
5	54	Troškovi amortizacije i rezervisanja			
5.1		Troškovi amortizacije			
5.2		Troškovi rezervisanja			
6	55	Nematerijalni troškovi			
6.1		Troškovi advokatskih usluga			
6.2		Troškovi usluga računovodstva i revizije			
6.3		Troškovi stručnog obrazovanja zaposlenih			

6.4		Troškovi savjetovanja i drugih intelektualnih usluga pravnih lica			
6.5		Troškovi reprezentacije			
6.6		Troškovi premije osiguranja			
6.7		Troškovi platnog prometa			
6.8		Troškovi članarina			
6.9		Troškovi poreza i carina			
6.10		Troškovi doprinosa			
6.11		Sudski troškovi i troškovi vještačenja			
6.12		Takse (administrativne, sudske, lokalne i sl.)			
6.13		Troškovi oglasa u štampi i drugim medijima			
6.14		Troškovi pomoći, sponzorstva i donacija			
6.15		Ostali nematerijalni troškovi			
7	56	Rashodi kamata po osnovu kredita i zajmova i kamata po osnovu finansijskog lizinga			
UKUPNO = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7					

F) INDIREKTNİ TROŠKOVI POSLOVANJA

R.b.	Konto	Vrsta troška	t-2	t-1	t
1	50	Nabavna vrijednost prodane robe			
2	51	Troškovi materijala			
2.1		Nabavka materijala			
2.2		Troškovi materijala za izradu			
2.3		Troškovi ostalog materijala (režijskog)			
2.4		Troškovi električne energije			
2.5		Troškovi goriva			
3	52	Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi i troškovi angažovanja zaposlenih preko agencija i zadruga			
3.1		Troškovi zarada i naknada zarada (bruto)			
3.2		Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret poslodavca			
3.3		Troškovi naknada po ugovoru o djelu, autorskim ugovorima, ugovorima o privremenim i povremenim poslovima i drugim ugovorima			
3.4		Troškovi naknada upravnog i nadzornog odbora			
3.5		Ostali lični rashodi i naknade			
3.6		Troškovi angažovanja zaposlenih preko agencija i zadruga			
4	53	Troškovi proizvodnih usluga			
4.1		Troškovi usluga na izradi učinaka			
4.2		Troškovi transportnih usluga			
4.3		Troškovi usluga održavanja			
4.4		Troškovi zakupnina			
4.5		Troškovi sajmovi			
4.6		Troškovi reklame i propagande			
4.7		Troškovi istraživanja			
4.8		Troškovi usluga zaštite na radu			
4.9		Troškovi komunalnih usluga			
4.10		Troškovi drugih proizvodnih usluga			
5	54	Troškovi amortizacije i rezervisanja			
5.1		Troškovi amortizacije			
5.2		Troškovi rezervisanja			
6	55	Nematerijalni troškovi			
6.1		Troškovi advokatskih usluga			
6.2		Troškovi usluga računovodstva i revizije			
6.3		Troškovi stručnog obrazovanja zaposlenih			
6.4		Troškovi savjetovanja i drugih intelektualnih usluga pravnih lica			
6.5		Troškovi reprezentacije			
6.6		Troškovi premije osiguranja			
6.7		Troškovi platnog prometa			
6.8		Troškovi članarina			
6.9		Troškovi poreza i carina			
6.10		Troškovi doprinosa			
6.11		Sudski troškovi i troškovi vještačenja			
6.12		Takse (administrativne, sudske, lokalne i sl.)			
6.13		Troškovi oglasa u štampi i drugim medijima			
6.14		Troškovi pomoći, sponzorstva i donacija			
6.15		Ostali nematerijalni troškovi			
7	56	Rashodi kamata po osnovu kredita i zajmova i kamata po osnovu finansijskog lizinga			
UKUPNO = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7					

G) UKUPNI TROŠKOVI POSLOVANJA					
R.b.	Konto	Vrsta troška	t-2	t-1	t
1	50	Nabavna vrijednost prodane robe			
2	51	Troškovi materijala			
2.1		Nabavka materijala			
2.2		Troškovi materijala za izradu			
2.3		Troškovi ostalog materijala (režijskog)			
2.4		Troškovi električne energije			
2.5		Troškovi goriva			
3	52	Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi i troškovi angažovanja zaposlenih preko agencija i zadruga			
3.1		Troškovi zarada i naknada zarada (bruto)			
3.2		Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret poslodavca			
3.3		Troškovi naknada po ugovoru o djelu, autorskim ugovorima, ugovorima o privremenim i povremenim poslovima i drugim ugovorima			
3.4		Troškovi naknada upravnog i nadzornog odbora			
3.5		Ostali lični rashodi i naknade			
3.6		Troškovi angažovanja zaposlenih preko agencija i zadruga			
4	53	Troškovi proizvodnih usluga			
4.1		Troškovi usluga na izradi učinaka			
4.2		Troškovi transportnih usluga			
4.3		Troškovi usluga održavanja			
4.4		Troškovi zakupnina			
4.5		Troškovi sajmovi			
4.6		Troškovi reklame i propagande			
4.7		Troškovi istraživanja			
4.8		Troškovi usluga zaštite na radu			
4.9		Troškovi analiza vode			
4.10		Troškovi ispitivanja kvaliteta komunalnih otpadnih voda			
4.11		Troškovi usluga prečišćavanja otpadnih voda i tretmana i zbrinjavanja kanalizacionog mulja			
4.12		Troškovi komunalnih usluga			
4.13		Troškovi zbrinjavanja kanalizacionog mulja			
4.14		Troškovi drugih proizvodnih usluga			
5	54	Troškovi amortizacije i rezervisanja			
5.1		Troškovi amortizacije			
5.2		Troškovi rezervisanja			
6	55	Nematerijalni troškovi			
6.1		Troškovi advokatskih usluga			
6.2		Troškovi usluga računovodstva i revizije			
6.3		Troškovi stručnog obrazovanja zaposlenih			
6.4		Troškovi savjetovanja i drugih intelektualnih usluga pravnih lica			
6.5		Troškovi reprezentacije			
6.6		Troškovi premije osiguranja			
6.7		Troškovi platnog prometa			
6.8		Troškovi članarina			
6.9		Troškovi poreza i carina			
6.10		Troškovi naknade za korišćenje voda			
6.11		Troškovi naknade za zaštitu voda od zagađivanja			
6.12		Troškovi doprinosa			
6.13		Sudski troškovi i troškovi vještačenja			
6.14		Takse (administrativne, sudske, lokalne i sl.)			
6.15		Troškovi oglasa u štampi i drugim medijima			
6.16		Troškovi naknade za regulatornu agenciju			
6.18		Troškovi pomoći, sponzorstva i donacija			
6.19		Ostali nematerijalni troškovi			
7	56	Rashodi kamata po osnovu kredita i zajmova i kamata po osnovu finansijskog lizinga			
8		Troškovi poslovanja koji se ne smatraju opravdanim			
UKUPNO = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7					
UKUPNO = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8					

OBRAZAC 6 – UTVRĐIVANJE TROŠKOVA ELEKTRIČNE ENERGIJE

Naziv vršioca**Godina podnošenja zahtjeva:**

A) DIREKTNI TROŠKOVI ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA JAVNO VODOSNABDIJEVANJE

Mjerno mjesto																	
R.b.	Obračunski elementi	Količina (kWh)	Cijena (€/kW h)	Iznos (€)	Količina (kWh)	Cijena (€/kW h)	Iznos (€)	Količina (kWh)	Cijena (€/kW h)	Iznos (€)	Količina (kWh)	Cijena (€/kW h)	Iznos (€)	Količina (kWh)	Cijena (€/kW h)	Iznos (€)	
		t-1	t	t+1	t-1	t	t+1	t-1	t	t+1	t-1	t	t+1	t-1	t	t+1	
1	Aktivna energija VT																
2	Aktivna energija NT																
3	Reaktivna energija VT																
4	Reaktivna energija NT																
5	Angažovanje mrežnog kapaciteta VT																
6	Angažovanje mrežnog kapaciteta NT																
7	Fiksni dio mrežnog kapaciteta																
8	Gubici u mreži VT																
9	Gubici u mreži NT																
10	Naknada operatoru tržišta																
11	Naknada za podsticanje OIE																
12	Popust na aktivnu energiju (%)																
	UKUPNO = 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11-12																

B) DIREKTNI TROŠKOVI ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA PRIHVATANJE I ODVOĐENJE KOMUNALNIH OTPADNIH VODA

[illegible]

C) DIREKTNI TROŠKOVI ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA PREČIŠČAVANJE KOMUNALNIH OTPADNIH VODA

[illegible]

[illegible]

Ključ za alokaciju troškova električne energije

E) UKUPNI TROŠKOVI ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA JAVNO VODOSNABDIJEVANJE	t+1
a) Direktni troškovi	
b) Indirektni troškovi	
Ukupno = a + b	

F) UKUPNI TROŠKOVI ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA PRIHVATANJE I ODVOĐENJE KOMUNALNIH OTPADNIH VODA	t+1
a) Direktni troškovi	
b) Indirektni troškovi	
Ukupno = a + b	

G) UKUPNI TROŠKOVI ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA PREČIŠĆAVANJE KOMUNALNIH OTPADNIH VODA	t+1
a) Direktni troškovi	
b) Indirektni troškovi	
Ukupno = a + b	

OBRAZAC 7 – UTVRĐIVANJE TROŠKOVA ISTRAŽIVANJA I TROŠKOVA SAVJETOVANJA I DRUGIH INTELEKTUALNIH USLUGA PRAVNIH LICA

Naziv vršioca

Godina podnošenja zahtjeva:

A) DIREKTNI TROŠKOVI ISTRAŽIVANJA I TROŠKOVI SAVJETOVANJA I DRUGIH INTELEKTUALNIH USLUGA PRAVNIH LICA ZA JAVNO VODOSNABDIJEVANJE

R.b.	Naziv aktivnosti	Opis planirane aktivnosti, cilj koji se postiže realizacijom te aktivnosti i uticaj na poboljšanje obavljanja djelatnosti javnog vodosnabdijevanja	Planirani iznos troškova	Napomene
			t+1	
I	Troškovi istraživanja			
1				
2				
3				
4				
5				
II	Troškovi savjetovanja i drugih intelektualnih usluga pravnih lica			
1				
2				
3				
4				
5				

B) DIREKTNI TROŠKOVI ISTRAŽIVANJA I TROŠKOVI SAVJETOVANJA I DRUGIH INTELEKTUALNIH USLUGA PRAVNIH LICA ZA PRIHVATANJE I ODVOĐENJE KOMUNALNIH OTPADNIH VODA

R.b.	Naziv aktivnosti	Opis planirane aktivnosti, cilj koji se postiže realizacijom te aktivnosti i uticaj na poboljšanje obavljanja djelatnosti prihvatanja i odvođenja komunalnih otpadnih voda	Planirani iznos troškova	Napomene
			t+1	
I	Troškovi istraživanja			
1				
2				
3				
4				
5				

II	Troškovi savjetovanja i drugih intelektualnih usluga pravnih lica			
1				
2				
3				
4				
5				

C) DIREKTNI TROŠKOVI ISTRAŽIVANJA I TROŠKOVI SAVJETOVANJA I DRUGIH INTELEKTUALNIH USLUGA PRAVNIH LICA ZA PREČIŠĆAVANJE KOMUNALNIH OTPADNIH VODA

R.b.	Naziv aktivnosti	Opis planirane aktivnosti, cilj koji se postiže realizacijom te aktivnosti i uticaj na poboljšanje obavljanja djelatnosti prečišćavanja komunalnih otpadnih voda	Planirani iznos troškova	Napomene
			t+1	
I	Troškovi istraživanja			
1				
2				
3				
4				
5				
II	Troškovi savjetovanja i drugih intelektualnih usluga pravnih lica			
1				
2				
3				
4				
5				

D) INDIREKTNI TROŠKOVI ISTRAŽIVANJA I TROŠKOVI SAVJETOVANJA I DRUGIH INTELEKTUALNIH USLUGA PRAVNIH LICA

R.b.	Naziv aktivnosti	Opis planirane aktivnosti, cilj koji se postiže realizacijom te aktivnosti i uticaj na poboljšanje obavljanja regulisanih komunalnih djelatnosti	Planirani iznos troškova	Napomene
			t+1	
I	Troškovi istraživanja			
1				
2				
3				
4				
5				
II	Troškovi savjetovanja i drugih intelektualnih usluga pravnih lica			
1				
2				
3				
4				
5				

KLJUČ ZA ALOKACIJU

[illegible]

E) UKUPNI TROŠKOVI ISTRAŽIVANJA I TROŠKOVI SAVJETOVANJA I DRUGIH INTELEKTUALNIH USLUGA PRAVNIH LICA ZA JAVNO VODOSNABDJEVANJE		
I	Troškovi istraživanja	t+1
a)	Direktni troškovi	
b)	Indirektni troškovi	
	UKUPNO = a + b	
II	Troškovi savjetovanja i drugih intelektualnih usluga pravnih lica	
a)	Direktni troškovi	
b)	Indirektni troškovi	
	UKUPNO = a + b	
	UKUPNO = I + II	

F) UKUPNI TROŠKOVI ISTRAŽIVANJA I TROŠKOVI SAVJETOVANJA I DRUGIH INTELEKTUALNIH USLUGA PRAVNIH LICA ZA PRIHVATANJE I ODVOĐENJE KOMUNALNIH OTPADNIH VODA		
I	Troškovi istraživanja	t+1
a)	Direktni troškovi	
b)	Indirektni troškovi	
	UKUPNO = a + b	
II	Troškovi savjetovanja i drugih intelektualnih usluga pravnih lica	
a)	Direktni troškovi	
b)	Indirektni troškovi	
	UKUPNO = a + b	
	UKUPNO = I + II	

G) UKUPNI TROŠKOVI ISTRAŽIVANJA I TROŠKOVI SAVJETOVANJA I DRUGIH INTELEKTUALNIH USLUGA PRAVNIH LICA ZA PREČIŠĆAVANJE KOMUNALNIH OTPADNIH VODA		
I	Troškovi istraživanja	t+1
a)	Direktni troškovi	
b)	Indirektni troškovi	
	UKUPNO = a + b	
II	Troškovi savjetovanja i drugih intelektualnih usluga pravnih lica	
a)	Direktni troškovi	
b)	Indirektni troškovi	
	UKUPNO = a + b	
	UKUPNO = I + II	

OBRAZAC 8 – UTVRĐIVANJE TROŠKOVA POSLOVANJA
Naziv vršioca
Godina podnošenja zahtjeva:
A) TROŠKOVI POSLOVANJA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI JAVNOG VODOSNABDIJEVANJA (direktni+indirektni)

R.b.	Konto	Vrsta troška	t-2	t-1	t	t+1
1	50	Nabavna vrijednost prodate robe				
2	51	Troškovi materijala				
2.1		Nabavka materijala				
2.2		Troškovi materijala za izradu				
2.3		Troškovi ostalog materijala (režijskog)				
2.4		Troškovi električne energije				
2.5		Troškovi goriva				
3	52	Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi i troškovi angažovanja zaposlenih preko agencija i zadruga				
3.1		Troškovi zarada i naknada zarada (bruto)				
3.2		Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret poslodavca				
3.3		Troškovi naknada po ugovoru o djelu, autorskim ugovorima, ugovorima o privremenim i povremenim poslovima i drugim ugovorima				
3.4		Troškovi naknada upravnog i nadzornog odbora				
3.5		Ostali lični rashodi i naknade				
3.6		Troškovi angažovanja zaposlenih preko agencija i zadruga				
4	53	Troškovi proizvodnih usluga				
4.1		Troškovi usluga na izradi učinaka				
4.2		Troškovi transportnih usluga				
4.3		Troškovi usluga održavanja				
4.4		Troškovi zakupnina				
4.5		Troškovi sajmovi				
4.6		Troškovi reklame i propagande				
4.7		Troškovi istraživanja				
4.8		Troškovi usluga zaštite na radu				
4.9		Troškovi analiza vode				
4.10		Troškovi komunalnih usluga				
4.11		Troškovi drugih proizvodnih usluga				
5	54	Troškovi amortizacije i rezervisanja				
5.1		Troškovi amortizacije				
5.2		Troškovi rezervisanja				
6	55	Nematerijalni troškovi				
6.1		Troškovi advokatskih usluga				
6.2		Troškovi usluga računovodstva i revizije				
6.3		Troškovi stručnog obrazovanja zaposlenih				
6.4		Troškovi savjetovanja i drugih intelektualnih usluga pravnih lica				
6.5		Troškovi reprezentacije				
6.6		Troškovi premije osiguranja				
6.7		Troškovi platnog prometa				
6.8		Troškovi članarina				
6.9		Troškovi poreza i carina				
6.10		Troškovi naknade za korišćenje voda				
6.11		Troškovi doprinosa				
6.12		Sudski troškovi i troškovi vještačenja				
6.13		Takse (administrativne, sudske, lokalne i sl.)				
6.14		Troškovi oglasa u štampi i drugim medijima				
6.15		Troškovi naknade za regulatornu agenciju				
6.16		Troškovi pomoći, sponzorstva i donacija				
6.17		Ostali nematerijalni troškovi				
7	56	Rashodi kamata po osnovu kredita i zajmova i kamata po osnovu finansijskog lizinga				
UKUPNO = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7						

B) TROŠKOVI POSLOVANJA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI PRIHVATANJA I ODVOĐENJA KOMUNALNIH OTPADNIH VODA (direktni+indirektni)

R.b.	Konto	Vrsta troška	t-2	t-1	t	t+1
1	50	Nabavna vrijednost prodate robe				
2	51	Troškovi materijala				
2.1		Nabavka materijala				
2.2		Troškovi materijala za izradu				
2.3		Troškovi ostalog materijala (režijskog)				
2.4		Troškovi električne energije				
2.5		Troškovi goriva				

3	52	Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi i troškovi angažovanja zaposlenih preko agencija i zadruga				
3.1		Troškovi zarada i naknada zarada (bruto)				
3.2		Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret poslodavca				
3.3		Troškovi naknada po ugovoru o djelu, autorskim ugovorima, ugovorima o privremenim i povremenim poslovima i drugim ugovorima				
3.4		Troškovi naknada upravnog i nadzornog odbora				
3.5		Ostali lični rashodi i naknade				
3.6		Troškovi angažovanja zaposlenih preko agencija i zadruga				
4	53	Troškovi proizvodnih usluga				
4.1		Troškovi usluga na izradi učinaka				
4.2		Troškovi transportnih usluga				
4.3		Troškovi usluga održavanja				
4.4		Troškovi zakupnina				
4.5		Troškovi sajmova				
4.6		Troškovi reklame i propagande				
4.7		Troškovi istraživanja				
4.8		Troškovi usluga zaštite na radu				
4.9		Troškovi ispitivanja kvaliteta komunalnih otpadnih voda				
4.10		Troškovi komunalnih usluga				
4.11		Troškovi drugih proizvodnih usluga				
5	54	Troškovi amortizacije i rezervisanja				
5.1		Troškovi amortizacije				
5.2		Troškovi rezervisanja				
6	55	Nematerijalni troškovi				
6.1		Troškovi advokatskih usluga				
6.2		Troškovi usluga računovodstva i revizije				
6.3		Troškovi stručnog obrazovanja zaposlenih				
6.4		Troškovi savjetovanja i drugih intelektualnih usluga pravnih lica				
6.5		Troškovi reprezentacije				
6.6		Troškovi premije osiguranja				
6.7		Troškovi platnog prometa				
6.8		Troškovi članarina				
6.9		Troškovi poreza i carina				
6.10		Troškovi naknade za zaštitu voda od zagađivanja				
6.11		Troškovi doprinosa				
6.12		Sudski troškovi i troškovi vještačenja				
6.13		Takse (administrativne, sudske, lokalne i sl.)				
6.14		Troškovi oglasa u štampi i drugim medijima				
6.15		Troškovi naknade za regulatornu agenciju				
6.16		Troškovi pomoći, sponzorstva i donacija				
6.17		Ostali nematerijalni troškovi				
7	56	Rashodi kamata po osnovu kredita i zajmova i kamata po osnovu finansijskog lizinga				
UKUPNO = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7						

C) TROŠKOVI POSLOVANJA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI PREČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA (direktni+indirektni)

R.b.	Konto	Vrsta troška	t-2	t-1	t	t+1
1	50	Nabavna vrijednost prodane robe				
2	51	Troškovi materijala				
2.1		Nabavka materijala				
2.2		Troškovi materijala za izradu				
2.3		Troškovi ostalog materijala (režijskog)				
2.4		Troškovi električne energije				
2.5		Troškovi goriva				
3	52	Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi i troškovi angažovanja zaposlenih preko agencija i zadruga				
3.1		Troškovi zarada i naknada zarada (bruto)				
3.2		Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret poslodavca				
3.3		Troškovi naknada po ugovoru o djelu, autorskim ugovorima, ugovorima o privremenim i povremenim poslovima i drugim ugovorima				
3.4		Troškovi naknada upravnog i nadzornog odbora				
3.5		Ostali lični rashodi i naknade				
3.6		Troškovi angažovanja zaposlenih preko agencija i zadruga				
4	53	Troškovi proizvodnih usluga				
4.1		Troškovi usluga na izradi učinaka				
4.2		Troškovi transportnih usluga				
4.3		Troškovi usluga održavanja				
4.4		Troškovi zakupnina				
4.5		Troškovi sajmova				
4.6		Troškovi reklame i propagande				

4.7		Troškovi istraživanja				
4.8		Troškovi usluga zaštite na radu				
4.9		Troškovi ispitivanja kvaliteta komunalnih otpadnih voda				
4.10		Troškovi komunalnih usluga				
4.11		Troškovi zbrinjavanja kanalizacionog mulja				
4.12		Troškovi drugih proizvodnih usluga				
5	54	Troškovi amortizacije i rezervisanja				
5.1		Troškovi amortizacije				
5.2		Troškovi rezervisanja				
6	55	Nematerijalni troškovi				
6.1		Troškovi advokatskih usluga				
6.2		Troškovi usluga računovodstva i revizije				
6.3		Troškovi stručnog obrazovanja zaposlenih				
6.4		Troškovi savjetovanja i drugih intelektualnih usluga pravnih lica				
6.5		Troškovi reprezentacije				
6.6		Troškovi premije osiguranja				
6.7		Troškovi platnog prometa				
6.8		Troškovi članarina				
6.9		Troškovi poreza i carina				
6.10		Troškovi naknade za zaštitu voda od zagađivanja				
6.11		Troškovi doprinosa				
6.12		Sudski troškovi i troškovi vještačenja				
6.13		Takse (administrativne, sudske, lokalne i sl.)				
6.14		Troškovi oglasa u štampi i drugim medijima				
6.15		Troškovi naknade za regulatornu agenciju				
6.16		Troškovi pomoći, sponzorstva i donacija				
6.17		Ostali nematerijalni troškovi				
7	56	Rashodi kamata po osnovu kredita i zajmova i kamata po osnovu finansijskog lizinga				
UKUPNO = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7						

D) TROŠKOVI PREČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA OD STRANE DRUGOG VRŠIOCA						
R.b.	Konto	Vrsta troška	t-2	t-1	t	t+1
1		Troškovi usluga prečišćavanja otpadnih voda i tretmana i zbrinjavanja kanalizacionog mulja				
UKUPNO						

OBRAZAC 9 – OBRAZLOŽENJE TROŠKOVA POSLOVANJA

Naziv vršioca

Godina podnošenja zahtjeva:

A) TROŠKOVI POSLOVANJA ZA OBAVLJANJE REGULISANIH KOMUNALNIH DJELATNOSTI

R.b.	Konto	Vrsta troška	Analitički konto		Odredba Metodologije u skladu sa kojom se utvrđuju troškovi poslovanja	Obrazloženje i opis troškova poslovanja
			t-2	t-1	t+1	
1	50	Nabavna vrijednost prodate robe				
2	51	Troškovi materijala				
2.1		Nabavka materijala				
2.2		Troškovi materijala za izradu				
2.3		Troškovi ostalog materijala (režijskog)				
2.4		Troškovi električne energije				
2.5		Troškovi goriva				
3	52	Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi i troškovi angažovanja zaposlenih preko agencija i zadruga				
3.1		Troškovi zarada i naknada zarada (bruto)				
3.2		Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret poslodavca				
3.3		Troškovi naknada po ugovoru o djelu, autorskim ugovorima, ugovorima o privremenim i povremenim poslovima i drugim ugovorima				
3.4		Troškovi naknada upravnog i nadzornog odbora				
3.5		Ostali lični rashodi i naknade				
3.6		Troškovi angažovanja zaposlenih preko agencija i zadruga				
4	53	Troškovi proizvodnih usluga				
4.1		Troškovi usluga na izradi učinaka				
4.2		Troškovi transportnih usluga				
4.3		Troškovi usluga održavanja				
4.4		Troškovi zakupnina				
4.5		Troškovi sajmovi				
4.6		Troškovi reklame i propagande				
4.7		Troškovi istraživanja				
4.8		Troškovi usluga zaštite na radu				
4.9		Troškovi analiza vode				
4.10		Troškovi ispitivanja kvaliteta komunalnih otpadnih voda				
4.11		Troškovi usluga prečišćavanja otpadnih voda i tretmana i zbrinjavanja kanalizacionog mulja				
4.12		Troškovi komunalnih usluga				
4.13		Troškovi zbrinjavanja kanalizacionog mulja				
4.14		Troškovi drugih proizvodnih usluga (detaljno specificirati strukturu i iznos)				
5	54	Troškovi amortizacije i rezervisanja				
5.1		Troškovi amortizacije				
5.2		Troškovi rezervisanja				
6	55	Nematerijalni troškovi				
6.1		Troškovi advokatskih usluga				
6.2		Troškovi usluga računovodstva i revizije				

6.3		Troškovi stručnog obrazovanja zaposlenih				
6.4		Troškovi savjetovanja i drugih intelektualnih usluga pravnih lica				
6.5		Troškovi reprezentacije				
6.6		Troškovi premije osiguranja				
6.7		Troškovi platnog prometa				
6.8		Troškovi članarina				
6.9		Troškovi poreza i carina				
6.10		Troškovi naknade za korišćenje voda				
6.11		Troškovi naknade za zaštitu voda od zagađivanja				
6.12		Troškovi doprinosa				
6.13		Sudski troškovi i troškovi vještačenja				
6.14		Takse (administrativne, sudske, lokalne i sl.)				
6.15		Troškovi oglasa u štampi i drugim medijima				
6.16		Troškovi naknade za regulatornu agenciju				
6.17		Troškovi pomoći, sponzorstva i donacija				
6.18		Ostali nematerijalni troškovi (detaljno specificirati strukturu i iznos)				
7	56	Rashodi kamata po osnovu kredita i zajmova i kamata po osnovu finansijskog lizinga				

B) TROŠKOVI POSLOVANJA KOJI SE NE SMATRAJU OPRAVDANIM

R.B.	Konto	Vrsta troška	Analitički konto		Obrazloženje i opis troškova poslovanja
			t-2	t-1	
1		Troškovi poslovanja koji se ne smatraju opravdanim (detaljno specificirati strukturu i iznos)			

OBRAZAC 10 – UTVRĐIVANJE TROŠKOVA OTPLATE KREDITA ZA IZGRADNJU KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I NABAVKU PRIPADAJUĆE OPREME

Naziv vršioca

Godina podnošenja zahtjeva:

A) TROŠKOVI OTPLATE KREDITA ZA IZGRADNJU KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA JAVNO VODOSNABDIJEVANJE

R.b.	Namjena kredita	Povjerilac kredita	Datum početka otplate kredita	Datum kraja otplate kredita	Kamatna stopa (%)	Iznos kredita	Iznos koji nije otplaćen	Iznos glavnice za otplatu kredita za regulatorni period	Iznos kamate za otplatu kredita za regulatorni period	Izvori finansiranja	Dio kamate koji ulazi u cijenu
1										Cijena usluge	
2										Budžet JLS	
3										Bespovratna sredstva	
UKUPNO											

B) TROŠKOVI OTPLATE KREDITA ZA IZGRADNJU KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA PRIHVATANJE I ODVOĐENJE KOMUNALNIH OTPADNIH VODA

R.b.	Namjena kredita	Povjerilac kredita	Datum početka otplate kredita	Datum kraja otplate kredita	Kamatna stopa (%)	Iznos kredita	Iznos koji nije otplaćen	Godišnji iznos glavnice za otplatu kredita	Godišnji iznos kamate za otplatu kredita	Izvori finansiranja	Dio kamate koji ulazi u cijenu
1										Cijena usluge	
2										Budžet JLS	
3										Bespovratna sredstva	
UKUPNO											

C) TROŠKOVI OTPLATE KREDITA ZA IZGRADNJU KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

R.b.	Namjena kredita	Povjerilac kredita	Datum početka otplate kredita	Datum kraja otplate kredita	Kamatna stopa (%)	Iznos kredita	Iznos koji nije otplaćen	Godišnji iznos glavnice za otplatu kredita	Godišnji iznos kamate za otplatu kredita	Izvori finansiranja	Dio kamate koji ulazi u cijenu
1										Cijena usluge	
2										Budžet JLS	
3										Bespovratna sredstva	
UKUPNO											

OBRAZAC 11 – UTVRĐIVANJE TROŠKOVA INVESTICIONOG ODRŽAVANJA
Naziv vršioca
Godina podnošenja zahtjeva:
A) JAVNO VODOSNABDIJEVANJE

R.b.	Osnovna sredstva	Nabavna vrijednost	Otpisana vrijednost infrastrukture	Neto vrijednost infrastrukture (c-d)	Iznos amortizacije
		31.12. t-1			
a	b	c	d	e	f
1	Nematerijalna ulaganja (01)				
2	Nekretnine, postrojenja i oprema (02)				
2.1	zemljište (020xxxxx)				
2.2	građevinski objekti (022xxxxxx)				
2.3	postrojenje i oprema (023xxxxxx)				
2.4	ostale nekretnine, postrojenje i oprema (026xxxxxxx)				
2.5	ulaganja na tuđim sredstvima (029xxxxxxx)				
UKUPNO = 1 + 2					
3	Planirani iznos investicionog održavanja				
IZNOS INVESTICIONOG ODRŽAVANJA KOJE SE FINANSIRA IZ CIJENE USLUGE					

B) PRIHVATANJE I ODVOĐENJE KOMUNALNIH OTPADNIH VODA

R.b.	Osnovna sredstva	Nabavna vrijednost	Otpisana vrijednost infrastrukture	Neto vrijednost infrastrukture (c-d)	Iznos amortizacije
		31.12. t-1			
a	b	c	d	e	f
1	Nematerijalna ulaganja (01)				
2	Nekretnine, postrojenja i oprema (02)				
2.1	zemljište (020xxxxx)				
2.2	građevinski objekti (022xxxxxx)				
2.3	postrojenje i oprema (023xxxxxx)				
2.4	ostale nekretnine, postrojenje i oprema (026xxxxxxx)				
2.5	ulaganja na tuđim sredstvima (029xxxxxxx)				
UKUPNO = 1 + 2					
3	Planirani iznos investicionog održavanja				
IZNOS INVESTICIONOG ODRŽAVANJA KOJE SE FINANSIRA IZ CIJENE USLUGE					

C) PREČIŠĆAVANJE KOMUNALNIH OTPADNIH VODA

R.b.	Osnovna sredstva	Nabavna vrijednost	Otpisana vrijednost infrastrukture	Neto vrijednost infrastrukture (c-d)	Iznos amortizacije
		31.12. t-1			
a	b	c	d	e	f
1	Nematerijalna ulaganja (01)				
2	Nekretnine, postrojenja i oprema (02)				
2.1	zemljište (020xxxxx)				
2.2	građevinski objekti (022xxxxxx)				
2.3	postrojenje i oprema (023xxxxxx)				
2.4	ostale nekretnine, postrojenje i oprema (026xxxxxxx)				
2.5	ulaganja na tuđim sredstvima (029xxxxxxx)				
UKUPNO = 1 + 2					
3	Planirani iznos investicionog održavanja				
IZNOS INVESTICIONOG ODRŽAVANJA KOJE SE FINANSIRA IZ CIJENE USLUGE					

TROŠKOVI POSLOVANJA KOJI SE USKLAĐUJU SA INFLACIJOM		
R.b.	Konto	Vrsta troška
1	51	Troškovi materijala
1.1		Nabavka materijala
1.2		Troškovi materijala za izradu
1.3		Troškovi ostalog materijala (režijskog)
2	53	Troškovi proizvodnih usluga
2.1		Troškovi usluga na izradi učinaka
2.2		Troškovi transportnih usluga
2.3		Troškovi usluga održavanja
2.4		Troškovi zakupnina
2.5		Troškovi sajмова
2.6		Troškovi reklame i propagande
2.7		Troškovi usluga zaštite na radu
2.8		Troškovi analiza vode
2.9		Troškovi ispitivanja kvaliteta komunalnih otpadnih voda
2.10		Troškovi komunalnih usluga
2.11		Troškovi zbrinjavanja kanalizacionog mulja
2.12		Troškovi drugih proizvodnih usluga
3	55	Nematerijalni troškovi
3.1		Troškovi advokatskih usluga
3.2		Troškovi usluga računovodstva i revizije
3.3		Troškovi stručnog obrazovanja zaposlenih
3.4		Troškovi premije osiguranja
3.5		Troškovi platnog prometa
3.6		Troškovi članarina
3.7		Troškovi doprinosa
3.8		Troškovi oglasa u štampi i drugim medijima
3.9		Ostali nematerijalni troškovi

OBRAZAC 1 – UTVRĐIVANJE KORECIJA TROŠKOVA POSLOVANJA

Naziv vršioca

Godina podnošenja zahtjeva:

A) KOREKCIJE TROŠKOVA POSLOVANJA ZA JAVNO VODOSNABDIJEVANJE

R.b.	TROŠKOVI POSLOVANJA	Utvrđeni	Ostvareni	Odstupanje ostvarenih od utvrđenih troškova poslovanja (c) = (a) - (b)	Odredba Metodologije u skladu sa kojom se utvrđuje korekcija	Obrazloženje odstupanja ostvarenih od utvrđenih troškova poslovanja
		(a)	(b)			
		t-1				
1	Nabavna vrijednost prodate robe					
2	Troškovi materijala					
2.1	Nabavka materijala					
2.2	Troškovi materijala za izradu					
2.3	Troškovi ostalog materijala (režijskog)					
2.4	Troškovi električne energije					
2.5	Troškovi goriva					
3	Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi i troškovi angažovanja zaposlenih preko agencija i zadruga					
3.1	Troškovi zarada i naknada zarada (bruto)					
3.2	Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret poslodavca					
3.3	Troškovi naknada po ugovoru o djelu, autorskim ugovorima, ugovorima o privremenim i povremenim poslovima i drugim ugovorima					
3.4	Troškovi naknada upravnog i nadzornog odbora					
3.5	Ostali lični rashodi i naknade					
3.6	Troškovi angažovanja zaposlenih preko agencija i zadruga					
4	Troškovi proizvodnih usluga					
4.1	Troškovi usluga na izradi učinaka					
4.2	Troškovi transportnih usluga					
4.3	Troškovi usluga održavanja					
4.4	Troškovi zakupnina					
4.5	Troškovi sajмова					
4.6	Troškovi reklame i propagande					
4.7	Troškovi istraživanja					

4.8	Troškovi usluga zaštite na radu					
4.9	Troškovi analiza vode					
4.10	Troškovi komunalnih usluga					
4.11	Troškovi drugih proizvodnih usluga					
5	Nematerijalni troškovi					
5.1	Troškovi advokatskih usluga					
5.2	Troškovi usluga računovodstva i revizije					
5.3	Troškovi stručnog obrazovanja zaposlenih					
5.4	Troškovi savjetovanja i drugih intelektualnih usluga pravnih lica					
5.5	Troškovi reprezentacije					
5.6	Troškovi premije osiguranja					
5.7	Troškovi platnog prometa					
5.8	Troškovi članarina					
5.9	Troškovi poreza i carina					
5.10	Troškovi naknade za korišćenje voda					
5.11	Troškovi doprinosa					
5.12	Sudski troškovi i troškovi vještačenja					
5.13	Takse (administrativne, sudske, lokalne i sl.)					
5.14	Troškovi oglasa u štampi i drugim medijima					
5.15	Troškovi naknade za regulatornu agenciju					
5.16	Troškovi pomoći, sponzorstva i donacija					
5.17	Ostali nematerijalni troškovi					
6	Rashodi kamata po osnovu kredita i zajmova i kamata po osnovu finansijskog lizinga					
	UKUPNO = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6					
IZNOS KOREKCIJA TROŠKOVA POSLOVANJA		U KORIST KORISNIKA/VRŠIOCA				

B) KOREKCIJE TROŠKOVA POSLOVANJA ZA PRIHVATANJE I ODVOĐENJE KOMUNALNIH OTPADNIH VODA						
R.b.	TROŠKOVI POSLOVANJA	Utvrđeni	Ostvareni	Odstupanje ostvarenih od utvrđenih troškova poslovanja	Odredba Metodologije u skladu sa kojom se utvrđuje korekcija	Obrazloženje odstupanja ostvarenih od utvrđenih troškova poslovanja
		(a)	(b)			
		t-1		(c) = (a) - (b)		
1	Nabavna vrijednost prodate robe					
2	Troškovi materijala					
2.1	Nabavka materijala					
2.2	Troškovi materijala za izradu					
2.3	Troškovi ostalog materijala (režijskog)					
2.4	Troškovi električne energije					
2.5	Troškovi goriva					
3	Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi i troškovi angažovanja zaposlenih preko agencija i zadruga					
3.1	Troškovi zarada i naknada zarada (bruto)					
3.2	Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret poslodavca					
3.3	Troškovi naknada po ugovoru o djelu, autorskim ugovorima, ugovorima o privremenim i povremenim poslovima i drugim ugovorima					
3.4	Troškovi naknada upravnog i nadzornog odbora					
3.5	Ostali lični rashodi i naknade					
3.6	Troškovi angažovanja zaposlenih preko agencija i zadruga					
4	Troškovi proizvodnih usluga					
4.1	Troškovi usluga na izradi učinaka					
4.2	Troškovi transportnih usluga					
4.3	Troškovi usluga održavanja					
4.4	Troškovi zakupnina					
4.5	Troškovi sajмова					
4.6	Troškovi reklame i propagande					
4.7	Troškovi istraživanja					
4.8	Troškovi usluga zaštite na radu					
4.9	Troškovi ispitivanja kvaliteta komunalnih otpadnih voda					
4.10	Troškovi komunalnih usluga					

4.11	Troškovi drugih proizvodnih usluga					
5	Nematerijalni troškovi					
5.1	Troškovi advokatskih usluga					
5.2	Troškovi usluga računovodstva i revizije					
5.3	Troškovi stručnog obrazovanja zaposlenih					
5.4	Troškovi savjetovanja i drugih intelektualnih usluga pravnih lica					
5.5	Troškovi reprezentacije					
5.6	Troškovi premije osiguranja					
5.7	Troškovi platnog prometa					
5.8	Troškovi članarina					
5.9	Troškovi poreza i carina					
5.10	Troškovi naknade za zaštitu voda od zagađivanja					
5.11	Troškovi doprinosa					
5.12	Sudski troškovi i troškovi vještačenja					
5.13	Takse (administrativne, sudske, lokalne i sl.)					
5.14	Troškovi oglasa u štampi i drugim medijima					
5.15	Troškovi naknade za regulatornu agenciju					
5.16	Troškovi pomoći, sponzorstva i donacija					
5.17	Ostali nematerijalni troškovi					
6	Rashodi kamata po osnovu kredita i zajmova i kamata po osnovu finansijskog lizinga					
	UKUPNO = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6					
IZNOS KOREKCIJA TROŠKOVA POSLOVANJA		U KORIST KORISNIKA/VRŠIOCA				

C) KOREKCIJE TROŠKOVA POSLOVANJA ZA PREČIŠĆAVANJE KOMUNALNIH OTPADNIH VODA						
R.b.	TROŠKOVI POSLOVANJA	Utvrđeni	Ostvareni	Odstupanje ostvarenih od utvrđenih troškova poslovanja	Odredba Metodologije u skladu sa kojom se utvrđuje korekcija	Obrazloženje odstupanja ostvarenih od utvrđenih troškova poslovanja
		(a)	(b)			
		t-1		(c) = (a) - (b)		
1	Nabavna vrijednost prodate robe					
2	Troškovi materijala					
2.1	Nabavka materijala					
2.2	Troškovi materijala za izradu					

2.3	Troškovi ostalog materijala (režijskog)					
2.4	Troškovi električne energije					
2.5	Troškovi goriva					
3	Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi i troškovi angažovanja zaposlenih preko agencija i zadruga					
3.1	Troškovi zarada i naknada zarada (bruto)					
3.2	Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret poslodavca					
3.3	Troškovi naknada po ugovoru o djelu, autorskim ugovorima, ugovorima o privremenim i povremenim poslovima i drugim ugovorima					
3.4	Troškovi naknada upravnog i nadzornog odbora					
3.5	Ostali lični rashodi i naknade					
3.6	Troškovi angažovanja zaposlenih preko agencija i zadruga					
4	Troškovi proizvodnih usluga					
4.1	Troškovi usluga na izradi učinaka					
4.2	Troškovi transportnih usluga					
4.3	Troškovi usluga održavanja					
4.4	Troškovi zakupnina					
4.5	Troškovi sajmovi					
4.6	Troškovi reklame i propagande					
4.7	Troškovi istraživanja					
4.8	Troškovi usluga zaštite na radu					
4.9	Troškovi ispitivanja kvaliteta komunalnih otpadnih voda					
4.10	Troškovi komunalnih usluga					
4.11	Troškovi zbrinjavanja kanalizacionog mulja					
4.12	Troškovi drugih proizvodnih usluga					
5	Nematerijalni troškovi					
5.1	Troškovi advokatskih usluga					
5.2	Troškovi usluga računovodstva i revizije					
5.3	Troškovi stručnog obrazovanja zaposlenih					
5.4	Troškovi savjetovanja i drugih intelektualnih usluga pravnih lica					
5.5	Troškovi reprezentacije					

5.6	Troškovi premije osiguranja					
5.7	Troškovi platnog prometa					
5.8	Troškovi članarina					
5.9	Troškovi poreza i carina					
5.10	Troškovi naknade za zaštitu voda od zagađivanja					
5.11	Troškovi doprinosa					
5.12	Sudski troškovi i troškovi vještačenja					
5.13	Takse (administrativne, sudske, lokalne i sl.)					
5.14	Troškovi oglasa u štampi i drugim medijima					
5.15	Troškovi naknade za regulatornu agenciju					
5.16	Troškovi pomoći, sponzorstva i donacija					
5.17	Ostali nematerijalni troškovi					
6	Rashodi kamata po osnovu kredita i zajmova i kamata po osnovu finansijskog lizinga					
	UKUPNO = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6					
IZNOS KOREKCIJA TROŠKOVA POSLOVANJA		U KORIST KORISNIKA/VRŠIOCA				

D) KOREKCIJE TROŠKOVA POSLOVANJA ZA PRIHVATANJE I ODVOĐENJE KOMUNALNIH OTPADNIH VODA SA TROŠKOVIMA PREČIŠĆAVANJA KOJE OBAVLJA DRUGI VRŠILAC						
R.b.	TROŠKOVI POSLOVANJA	Utvrđeni	Ostvareni	Odstupanje ostvarenih od utvrđenih troškova poslovanja	Odredba Metodologije u skladu sa kojom se utvrđuje korekcija	Obrazloženje odstupanja ostvarenih od utvrđenih troškova poslovanja
		(a)	(b)			
		t-1		(c) = (a) - (b)		
1	Troškovi usluga prečišćavanja otpadnih voda i tretmana i zbrinjavanja kanalizacionog mulja					
IZNOS KOREKCIJA TROŠKOVA POSLOVANJA		U KORIST KORISNIKA/VRŠIOCA				

Godina podnošenja zahtjeva:[illegible]

b2	Utvrđeni troškovi savjetovanja i drugih intelektualnih usluga pravnih lica za t-2 godinu								
1									
2									
3									
4									
5									
UKUPNO = a1 + a2 + b1 + b2									

C) KOREKCIJE TROŠKOVA ISTRAŽIVANJA I TROŠKOVA SAVJETOVANJA I DRUGIH INTELKTUALNIH USLUGA PRAVNIH LICA ZA PREČIŠĆAVANJE KOMUNALNIH OTPADNIH VODA									
R.b.	Naziv aktivnosti	Troškovi poslovanja				Odstupanje ostvarenih od utvrđenih troškova poslovanja		Iznos korekcije	Obrazloženje odstupanja ostvarenih od utvrđenih troškova poslovanja
		Utvrđeni		Ostvareni					
		(a)	(b)	(c)	(d)				
		t-1	t-2	t-1	t-2	(e)=(a)-(c)	(f)=(b)-(c)-(d)	t+1	
a1	Utvrđeni troškovi istraživanja za t-1 godinu								
1									
2									
3									
4									
5									
a2	Utvrđeni troškovi savjetovanja i drugih intelektualnih usluga pravnih lica za t-1 godinu								
1									
2									
3									
4									
5									
b1	Utvrđeni troškovi istraživanja za t-2 godinu								

5									
b1	Utvrđeni troškovi istraživanja za t-2 godinu								
1									
2									
3									
4									
5									
b2	Utvrđeni troškovi savetovanja i drugih intelektualnih usluga za t-2 godinu								
1									
2									
3									
4									
5									
UKUPNO = a1 + a2 + b1 + b2									

[illegible]

OBRAZAC 3 – UTVRĐIVANJE KOREKCIJA REGULATORNOG PRIHODA USLJED ODSUPANJA OSTVARENIH OD UTVRĐENIH OBRAČUNSKIH VELIČINA			
Naziv vršioca		Godina podnošenja zahtjeva:	

A) KOREKCIJE REGULATORNOG PRIHODA ZA JAVNO VODOSNABDIJEVANJE				
1) UTVRĐENE CIJENE ZA t-1 GODINU				
	Fiksni dio cijene (€/korisnik/mjesečno)		Varijabilni dio cijene (€/m³)	
	Fizička lica	Pravna lica	Fizička lica	Pravna lica
2) OBRAČUNSKE VELIČINE				
	2.1) Utvrđene obračunske veličine za t-1 godinu			
	Broj korisnika		Količina isporučene vode za piće (m³)	
	Fizička lica	Pravna lica	Fizička lica	Pravna lica
	2.2) Ostvarene obračunske veličine u t-1 godini			
	Broj korisnika		Količina isporučene vode za piće (m³)	
januar				
februar				
mart				
april				
maj				
jun				
jul				
avgust				
septembar				
oktobar				
novembar				
decembar				
3) REGULATORNI PRIHOD				
	3.1) Utvrđeni regulatorni prihod za t-1 godinu			
	Regulatorni prihod od fiksnog dijela cijene od		Regulatorni prihod od varijabilnog dijela cijene od	
	fizičkih lica (a)	pravnih lica (b)	fizičkih lica (c)	pravnih lica (d)
	Ukupno = a + b + c + d			
	3.2) Ostvareni regulatorni prihod u t-1 godini			
	Regulatorni prihod od fiksnog dijela cijene od		Regulatorni prihod od varijabilnog dijela cijene od	
	fizičkih lica (a)	pravnih lica (b)	fizičkih lica (c)	pravnih lica (d)
	Ukupno = a + b + c + d			
Odstupanje ostvarenog od utvrđenog regulatornog prihoda usljed odstupanja ostvarenih od utvrđenih obračunskih veličina (3.1-3.2)				
IZNOS KOREKCIJA REGULATORNOG PRIHODA			U KORIST KORISNIKA/VRŠIOCA	

B) KOREKCIJE REGULATORNOG PRIHODA ZA PRIHVATANJE I ODVOĐENJE KOMUNALNIH OTPADNIH VODA				
1) UTVRĐENE CIJENE ZA t-1 GODINU				
	Fiksni dio cijene (€/korisnik/mjesečno)		Varijabilni dio cijene (€/m³)	
	Fizička lica	Pravna lica	Fizička lica	Pravna lica
2) OBRAČUNSKE VELIČINE				
	2.1) Utvrđene obračunske veličine za t-1 godinu			
	Broj korisnika		Količina prihvaćene komunalne otpadne vode (m³)	
	Fizička lica	Pravna lica	Fizička lica	Pravna lica
	2.2) Ostvarene obračunske veličine u t-1 godini			
	Broj korisnika		Količina prihvaćene komunalne otpadne vode (m³)	
	januar			
	februar			
	mart			
april				
maj				
jun				
jul				
avgust				
septembar				
oktobar				
novembar				
decembar				
3) REGULATORNI PRIHOD				
	3.1) Utvrđeni regulatorni prihod za t-1 godinu			
	Regulatorni prihod od fiksnog dijela cijene od		Regulatorni prihod od varijabilnog dijela cijene od	
	fizičkih lica (a)	pravnih lica (b)	fizičkih lica (c)	pravnih lica (d)
	Ukupno = a + b + c + d			
	3.2) Ostvareni regulatorni prihod u t-1 godini			
	Regulatorni prihod od fiksnog dijela cijene od		Regulatorni prihod od varijabilnog dijela cijene od	
	fizičkih lica (a)	pravnih lica (b)	fizičkih lica (c)	pravnih lica (d)
	Ukupno = a + b + c + d			
Odstupanje ostvarenog od utvrđenog regulatornog prihoda usljed odstupanja ostvarenih od utvrđenih obračunskih veličina (3.1-3.2)				
IZNOS KOREKCIJA REGULATORNOG PRIHODA			U KORIST KORISNIKA/VRŠIOCA	

C) KOREKCIJE REGULATORNOG PRIHODA ZA PREČIŠĆAVANJE KOMUNALNIH OTPADNIH VODA				
1) UTVRĐENE CIJENE ZA t-1 GODINU				
	Cijena (€/m³)			
	Fizička lica	Pravna lica		
2) OBRAČUNSKE VELIČINE				
	2.1) Utvrđene obračunske veličine za t-1 godinu			
	Količina prihvaćene komunalne otpadne vode koja se prečišćava (m³)			
	Fizička lica	Pravna lica		
	2.2) Ostvarene obračunske veličine u t-1 godini			
	Količina prihvaćene komunalne otpadne vode koja se prečišćava (m³)			
januar				
februar				
mart				
april				
maj				
jun				
jul				
avgust				
septembar				
oktobar				
novembar				
decembar				
3) REGULATORNI PRIHOD				
	3.1) Utvrđeni regulatorni prihod za t-1 godinu			
	Regulatorni prihod od fiksnog dijela cijene od		Regulatorni prihod od varijabilnog dijela cijene od	
	fizičkih lica (a)	pravnih lica (b)	fizičkih lica (c)	pravnih lica (d)
	Ukupno = a + b + c + d			
	3.2) Ostvareni regulatorni prihod u t-1 godini			
	Regulatorni prihod od fiksnog dijela cijene od		Regulatorni prihod od varijabilnog dijela cijene od	
	fizičkih lica (a)	pravnih lica (b)	fizičkih lica (c)	pravnih lica (d)
	Ukupno = a + b + c + d			
Odstupanje ostvarenog od utvrđenog regulatornog prihoda usljed odstupanja ostvarenih od utvrđenih obračunskih veličina (3.1-3.2)				
IZNOS KOREKCIJA REGULATORNOG PRIHODA		U KORIST KORISNIKA/VRŠIOCA		

OBRAZAC 4 – UTVRĐIVANJE KOREKCIJA OSTALIH POSLOVNIH PRIHODA**Naziv vršioca****Godina podnošenja zahtjeva:****A) KOREKCIJE OSTALIH POSLOVNIH PRIHODA ZA JAVNO VODOSNABDIJEVANJE**

R.b.	OSTALI POSLOVNI PRIHODI	Utvrđeni	Ostvareni	% umanjenja	Odbitna stavka	Odstupanje ostvarenih od utvrđenih ostalih poslovnih prihoda
		(a)	(b)	(c)	(d)=(b)*(c)	
		t-1				(e)=(a)-(d)
1	Prihodi od izrade priključaka					
2	Prihodi od usluga mehanizacije					
3	Prihodi od radova na mreži					
4	Prihodi od obavljanja specifičnih usluga					
5	Prihodi od projektovanja i drugih sličnih usluga					
6	Prihodi od analiza vode					
7	Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i refundacija					
8	Prihodi od naknade za priključenje					
9	Prihodi od prodaje vode drugom vršiocu					
10	Prihodi od prodaje vode putem cistijerni					
11	Prihodi od prodaje tehničke vode					
12	Prihodi nastali pružanjem usluga jedinici lokalne samouprave					
13	Drugi ostali poslovni prihodi ostvareni obavljanjem poslova povezanih sa djelatnošću javnog vodosnabdijevanja					
UKUPNO						
IZNOS KOREKCIJA OSTALIH POSLOVNIH PRIHODA				U KORIST KORISNIKA/VRŠIOCA		

B) KOREKCIJE OSTALIH POSLOVNIH PRIHODA ZA PRIHVATANJE I ODVOĐENJE KOMUNALNIH OTPADNIH VODA						
R.b.	OSTALI POSLOVNI PRIHODI	Utvrđeni	Ostvareni	% umanjenja	Odbitna stavka	Odstupanje ostvarenih od utvrđenih ostalih poslovnih prihoda
		(a)	(b)	(c)	(d) = (b) * (c)	
		t-1				(e) = (a) - (d)
1	Prihodi od izrade priključaka					
2	Prihodi od usluga mehanizacije					
3	Prihodi od radova na mreži					
4	Prihodi od obavljanja specifičnih usluga					
5	Prihodi od projektovanja i drugih sličnih usluga					
6	Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i refundacija					
7	Prihodi od naknade za priključenje					
8	Prihodi od crpljenja, odvoza i zbrinjavanja otpadnih voda iz septičkih jama					
9	Prihodi od održavanja atmosferske kanalizacije					
10	Prihodi nastali pružanjem usluga jedinici lokalne samouprave					
11	Drugi ostali poslovni prihodi ostvareni obavljanjem poslova povezanih sa djelatnošću prihvatanja i odvođenja komunalnih otpadnih voda					
UKUPNO						
IZNOS KOREKCIJA OSTALIH POSLOVNIH PRIHODA				U KORIST KORISNIKA/VRŠIOCA		

C) KOREKCIJE OSTALIH POSLOVNIH PRIHODA ZA PREČIŠĆAVANJE KOMUNALNIH OTPADNIH VODA						
R.b.	OSTALI POSLOVNI PRIHODI	Utvrđeni	Ostvareni	% umanjenja	Odbitna stavka	Odstupanje ostvarenih od utvrđenih ostalih poslovnih prihoda
		(a)	(b)	(c)	(d) = (b) * (c)	
		t-1				(e) = (a) - (d)
1	Prihodi od izrade priključaka					
2	Prihodi od usluga mehanizacije					
3	Prihodi od radova na mreži					
4	Prihodi od obavljanja specifičnih usluga					
5	Prihodi od projektovanja i drugih sličnih usluga					
6	Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i refundacija					
7	Prihodi od naknade za priključenje					
8	Prihodi od crpljenja, odvoza i zbrinjavanja otpadnih voda iz septičkih jama					
9	Prihodi od prodaje tehničke vode					
10	Prihodi nastali pružanjem usluga jedinici lokalne samouprave					
11	Drugi ostali poslovni prihodi ostvareni obavljanjem poslova povezanih sa djelatnošću prečišćavanja komunalnih otpadnih voda					
UKUPNO						
IZNOS KOREKCIJA OSTALIH POSLOVNIH PRIHODA				U KORIST KORISNIKA/VRŠIOCA		

D) KOREKCIJE OSTALIH POSLOVNIH PRIHODA ZA PRIHVATANJE I ODVOĐENJE KOMUNALNIH OTPADNIH VODA SA TROŠKOVIMA PREČIŠĆAVANJA KOJE OBAVLJA DRUGI VRŠILAC						
R.b.	OSTALI POSLOVNI PRIHODI	Utvrđeni	Ostvareni	% umanjenja	Odbitna stavka	Odstupanje ostvarenih od utvrđenih ostalih poslovnih prihoda
		(a)	(b)	(c)	(d) = (b) * (c)	
		t-1				(e) = (a) - (d)
1	Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i refundacija					
UKUPNO						
IZNOS KOREKCIJA OSTALIH POSLOVNIH PRIHODA				U KORIST KORISNIKA/VRŠIOCA		

OBRAZAC 5 – UTVRĐIVANJE KOREKCIJA TROŠKOVA INVESTICIONOG ODRŽAVANJA	
Naziv vršioca	Godina podnošenja zahtjeva:

A) KOREKCIJE TROŠKOVA INVESTICIONOG ODRŽAVANJA ZA JAVNO VODOSNABDIJEVANJE					
R.b.	TROŠKOVI INVESTICIONOG ODRŽAVANJA	Utvrđeni	Ostvareni	Odstupanje ostvarenih od utvrđenih troškova investicionog održavanja	Iznos amortizacije komunalne infrastrukture
		(a)	(b)		
		t-1		(c) = (a) - (b)	t-1
1	Troškovi investicionog održavanja				
	IZNOS KOREKCIJA TROŠKOVA INVESTICIONOG ODRŽAVANJA	U KORIST KORISNIKA/VRŠIOCA			

B) KOREKCIJE TROŠKOVA INVESTICIONOG ODRŽAVANJA ZA PRIHVATANJE I ODVOĐENJE KOMUNALNIH OTPADNIH VODA					
R.b.	TROŠKOVI INVESTICIONOG ODRŽAVANJA	Utvrđeni	Ostvareni	Odstupanje ostvarenih od utvrđenih troškova investicionog održavanja	Iznos amortizacije komunalne infrastrukture
		(a)	(b)		
		t-1		(c) = (a) - (b)	t-1
1	Troškovi investicionog održavanja				
	IZNOS KOREKCIJA TROŠKOVA INVESTICIONOG ODRŽAVANJA	U KORIST KORISNIKA/VRŠIOCA			

C) KOREKCIJE TROŠKOVA INVESTICIONOG ODRŽAVANJA ZA PREČIŠĆAVANJE KOMUNALNIH OTPADNIH VODA					
R.b.	TROŠKOVI INVESTICIONOG ODRŽAVANJA	Utvrđeni	Ostvareni	Odstupanje ostvarenih od utvrđenih troškova investicionog održavanja	Iznos amortizacije komunalne infrastrukture
		(a)	(b)		
		t-1		(c) = (a) - (b)	t-1
1	Troškovi investicionog održavanja				
	IZNOS KOREKCIJA TROŠKOVA INVESTICIONOG ODRŽAVANJA	U KORIST KORISNIKA/VRŠIOCA			

OBRAZAC 6 – UTVRĐENE KOREKCIJE**Naziv vršioca****Godina podnošenja zahtjeva:****A) KOREKCIJE ZA JAVNO VODOSNABDJEVANJE****PRIMJENA CIJENE UTVRĐENE ZA t-1 GODINU**

Mjesec početka primjene cijene

Period primjene cijene

Broj mjeseci primjene cijene

R.b.	KOREKCIJE	Iznos korekcija ostvaren		Utvrđeni iznos korekcija za t+1 godinu
		u t-1 godini	za period primjene cijene	
1	Troškovi poslovanja			u korist korisnika/vršioca
2	Regulatorni prihod			u korist korisnika/vršioca
3	Ostali poslovni prihodi			u korist korisnika/vršioca
4	Troškovi investicionog održavanja			u korist korisnika
UKUPNO = ± 1 ± 2 ± 3 - 4				u korist korisnika/vršioca
u korist korisnika (-) / u korist vršioca (+)				

B) KOREKCIJE ZA PRIHVATANJE I ODVOĐENJE KOMUNALNIH OTPADNIH VODA**PRIMJENA CIJENE UTVRĐENE ZA t-1 GODINU**

Mjesec početka primjene cijene

Period primjene cijene

Broj mjeseci primjene cijene

R.b.	KOREKCIJE	Iznos korekcija ostvaren		Utvrđeni iznos korekcija za t+1 godinu
		u t-1 godini	za period primjene cijene	
1	Troškovi poslovanja			u korist korisnika/vršioca
2	Regulatorni prihod			u korist korisnika/vršioca
3	Ostali poslovni prihodi			u korist korisnika/vršioca
4	Troškovi investicionog održavanja			u korist korisnika
UKUPNO = ± 1 ± 2 ± 3 - 4				u korist korisnika/vršioca
u korist korisnika (-) / u korist vršioca (+)				

C) KOREKCIJE ZA PREČIŠĆAVANJE KOMUNALNIH OTPADNIH VODA**PRIMJENA CIJENE UTVRĐENE ZA t-1 GODINU**

Mjesec početka primjene cijene

Period primjene cijene

Broj mjeseci primjene cijene

R.b.	KOREKCIJE	Iznos korekcija ostvaren		Utvrđeni iznos korekcija za t+1 godinu
		u t-1 godini	za period primjene cijene	
1	Troškovi poslovanja			u korist korisnika/vršioca
2	Regulatorni prihod			u korist korisnika/vršioca
3	Ostali poslovni prihodi			u korist korisnika/vršioca
4	Troškovi investicionog održavanja			u korist korisnika
UKUPNO = ± 1 ± 2 ± 3 - 4				u korist korisnika/vršioca
u korist korisnika (-) / u korist vršioca (+)				

D) KOREKCIJE ZA PRIHVATANJE I ODVOĐENJE KOMUNALNIH OTPADNIH VODA SA TROŠKOVIMA PREČIŠĆAVANJA KOJE OBAVLJA DRUGI VRŠILAC				
PRIMJENA CIJENE UTVRĐENE ZA t-1 GODINU				
Mjesec početka primjene cijene				
Period primjene cijene				
Broj mjeseci primjene cijene				
R.b.	KOREKCIJE	Iznos korekcija ostvaren		Utvrđeni iznos korekcija za t+1 godinu
		u t-1 godini	za period primjene cijene	
1	Troškovi poslovanja			u korist korisnika/vršioća
2	Ostali poslovni prihodi			u korist korisnika/vršioća
UKUPNO = ± 1 ± 2				u korist korisnika/vršioća
u korist korisnika (-) / u korist vršioca (+)				

UTVRĐIVANJE CIJENE USLUGE ZA ISPORUKU VODE ZA PIĆE DRUGOM VRŠIOCU	
Naziv vršioca	Godina podnošenja zahtjeva:

A) TROŠKOVI PROIZVODNJE I DISTRIBUCIJE

R.b.	Vrsta troška	t-2	t-1	t	t+1	Obrazloženje troškova
1	Troškovi proizvodnje na vodoizvoru sa kojeg se voda isporučuje drugom vršiocu					
1.1	Troškovi materijala					
1.2	Troškovi goriva					
1.3	Troškovi električne energije					
1.4	Troškovi zaposlenih					
1.5	Troškovi amortizacije i rezervisanja					
1.6	Troškovi usluga održavanja					
1.7	Troškovi analize vode					
1.8	Troškovi naknade za korišćenje voda					
1.9	Drugi troškovi proizvodnje					
2	Troškovi distribucije vode primarne mreže					
2.1	Troškovi električne energije					
2.2	Troškovi usluga održavanja					
2.3	Drugi troškovi distribucije (detaljno specificirati strukturu i iznos)					
3	% indirektnih troškova u troškovima proizvodnje i distribucije					
3.1	% indirektnih troškova u troškovima proizvodnje i distribucije - maksimalno 20%					

B) UTVRĐENA CIJENA USLUGE ZA ISPORUKU VODE ZA PIĆE DRUGOM VRŠIOCU

R.b.	Elementi za utvrđivanje cijene	t+1
1	Troškovi proizvodnje na vodoizvoru sa kojeg se voda isporučuje drugom vršiocu	
2	Troškovi distribucije vode primarne mreže	
3	Količina isporučene vode drugom vršiocu (m ³)	
4	Količina proizvedene vode sa izvorišta sa kojeg se voda isporučuje drugom vršiocu (m ³)	
5	Dužina primarne mreže (km)	
6	Dužina primarne mreže od vodoizvorišta do tačke isporuke vode drugom vršiocu (km)	
7	% Indirektnih troškova u troškovima proizvodnje i distribucije - maksimalno 20%	
8	Jedinični troškovi proizvodnje vode za drugog vršioca (JTP) = 1 / 4	
9	Jedinični troškovi distribucije za drugog vršioca (JTD) = 2 / 3 * 6 / 5	
10	Jedinični indirektni troškovi (JIT) = (8 + 9) * 7	
	Cijena (CVP) = 8 + 9 + 10	

SPISAK KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJA JE VRŠIOCU DATA NA KORIŠĆENJE RADI OBAVLJANJA REGULISANE KOMUNALNE DJELATNOSTI	
Naziv vršioca	Godina podnošenja zahtjeva:

A) KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA JAVNO VODOSNABDIJEVANJE							
R.b.	Grupa	Naziv	Datum nabavke	Nabavna vrijednost	Neto vrijednost 31.12. t-1	Stopa amortizacije (%)	Godišnja amortizacija
1							
2							
3							
4							
5							

B) KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA PRIHVATANJE I ODVOĐENJE KOMUNALNIH OTPADNIH VODA							
R.b.	Grupa	Naziv	Datum nabavke	Nabavna vrijednost	Neto vrijednost 31.12. t-1	Stopa amortizacije (%)	Godišnja amortizacija
1							
2							
3							
4							
5							

C) KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA PREČIŠĆAVANJE KOMUNALNIH OTPADNIH VODA							
R.b.	Grupa	Naziv	Datum nabavke	Nabavna vrijednost	Neto vrijednost 31.12. t-1	Stopa amortizacije (%)	Godišnja amortizacija
1							
2							
3							
4							
5							

(ime i prezime ovlašćenog lica)

ZAHTJEV
za davanje saglasnosti na predlog cijene usluge za crpljenje,
odvoz i zbrinjavanje otpadnih voda iz septičkih
jama

Podaci o podnosiocu zahtjeva:	
Ime i prezime, odnosno naziv	
Poreski identifikacioni broj (PIB)	
Adresa, odnosno sjedište	
Adresa elektronske pošte	
Broj i datum rješenja o ispunjavanju uslova za izdavanje licence za upravljanje komunalnim otpadnim vodama - crpljenje, odvoz i zbrinjavanje otpadnih voda iz septičkih jama	

Podaci o licu zaduženom za kontakt po predmetnom zahtjevu:	
Ime i prezime	
Broj telefona	
Adresa elektronske pošte	

Broj _____

U _____, _____. godine

M.P.

 (ime i prezime izvršnog direktora
 ili drugog ovlašćenog lica)

UTVRĐIVANJE CIJENE USLUGE ZA CRPLJENJE, ODVOZ I ZBRINJAVANJE OTPADNIH VODA IZ SEPTIČKIH JAMA

Naziv vršioca

Regulatorni period:

ELEMENTI ZA UTVRĐIVANJE CIJENE USLUGE ZA CRPLJENJE, ODVOZ I ZBRINJAVANJE OTPADNIH VODA IZ SEPTIČKIH JAMA

R.B.	Kategorija	Jedinica mjere	t-1	t	t+1	Formula	Obrazloženje
1	Tehničke specifikacije						
1.1	Prosječno vrijeme trajanja crpljenja, odvoza i zbrinjavanja otpadnih voda	h/tura			h min		
1.2	Prosječna količina otpadnih voda po korisniku	m ³ /tura					
1.3	Prosječna količina otpadnih voda ispuštenih u mjesto za zbrinjavanje otpadnih voda	m ³ /tura					
1.4	Godišnji broj crpljenja	broj/god.					
1.5	Godišnje vrijeme trajanja crpljenja, odvoza i zbrinjavanja otpadnih voda	h/god.				(1.1) * (1.4)	
1.6	Godišnja količina fakturisane količine otpadnih voda	m ³ /god.				(1.2) * (1.4)	
1.7	Godišnja količina otpadnih voda ispuštenih u mjesto za zbrinjavanje otpadnih voda	m ³ /god.				(1.3) * (1.4)	
1.8	Broj zaposlenih na crpljenju otpadnih voda iz septičkih jama - po jednom crpljenju	broj					
2	Zaposleni						
2.1	Broj radnih sati dnevno	h/dnevno					
2.2	Broj dana godišnjeg odmora	dana/god.					
2.3	Broj državnih i vjerskih praznici	dana/god.					
2.4	Ostali plaćeni slobodni dani (bolovanje, plaćeno odsustvo itd.)	dana/god.					
2.5	Plaćeni sati	h/god.					
2.6	Maksimalan broj sati angažovanosti zaposlenog	h/god.					
2.7	Angažovanost zaposlenog na poslovima crpljenja, odvoza i zbrinjavanja otpadnih voda	%					
2.8	Angažovanost zaposlenog na drugim poslovima	%					
3	Direktni troškovi zaposlenog						
3.1	Troškovi bruto zarada zaposlenog	€/mj.					
3.2	Ostali direktni troškovi zaposlenog	€/mj.					
3.3	Direktni troškovi zaposlenog po satu	€/h				[(3.1) + (3.2)] * 12 / (2.6) * (2.7)	
4	Direktni troškovi vozila						
4.1	Troškovi goriva po satu	€/h					
4.2	Troškovi održavanja za jedno vozilo	€/god.					
4.3	Troškovi amortizacije	€/god.					
4.4	Ostali direktni troškovi vozila (registracija, nabavka guma itd.)	€/god.					
4.5	Direktni troškovi vozila po satu	€/h				[(4.2) + (4.3) + (4.4)] / (1.5) + (4.1)	
5	Troškovi ispuštanja otpadnih voda u mjesto za zbrinjavanje otpadnih voda	€/m ³					
6	% indirektnih troškova koji ulaze u cijenu usluge	%					
	% indirektnih troškova (maksimalno 15%)	%					

UTVRĐIVANJE JEDINIČNE CIJENE PO m ³ OTPADNE VODE IZ SEPTIČKIH JAMA				
Elementi za utvrđivanje cijena		Jedinica mjere	Formula	t+1
	Jedinični troškovi po m ³			
a.1	Troškovi za zaposlenog	€/m ³	$(3.3) * (1.8) * (1.1) / (1.2)$	
a.2	Troškovi za vozilo	€/m ³	$(4.5) * (1.1) / (1.2)$	
a.3	Troškovi ispuštanja otpadnih voda	€/m ³	$(5) * (1.3) / (1.2)$	
a.4	Indirektni troškovi	€/m ³	$[(a.1) + (a.2) + (a.3)] * (6)$	
A	Jedinična cijena crpljenja, odvoza i zbrinjavanja otpadnih voda iz septičkih jama po m³	€/m³	$(a.1) + (a.2) + (a.3) + (a.4)$	
Prihodi od crpljenja, odvoza i zbrinjavanja otpadnih voda iz septičkih jama		€	$(A) * (1.6)$	

KLJUČEVI ZA ALOKACIJU TROŠKOVA POSLOVANJA I OSTALIH POSLOVNIH PRIHODA ZA OBAVLJANJE REGULISANIH KOMUNALNIH DJELATNOSTI		
R.b.	Ključevi za alokaciju troškova poslovanja i ostalih poslovnih prihoda i veličine na osnovu kojih se utvrđuju ključevi za alokaciju	Formula za izračunavanje ključeva za alokaciju
1	Ukupni troškovi poslovanja (bez troškova amortizacije) koji se mogu direktno odrediti	(1)=(1.1)+(1.2)+(1.3)+(1.4)
1.1	Ukupni troškovi poslovanja (bez troškova amortizacije) za javno vodosnabdijevanje	$KV=(1.1)/(1)$
1.2	Ukupni troškovi poslovanja (bez troškova amortizacije) za prihvatanje i odvođenje komunalnih otpadnih voda	$KK=(1.2)/(1)$
1.3	Ukupni troškovi poslovanja (bez troškova amortizacije) za prečišćavanje komunalnih otpadnih voda	$KP=(1.3)/(1)$
1.4	Ukupni troškovi poslovanja (bez troškova amortizacije) za druge djelatnosti	$KD=(1.4)/(1)$
2	Ukupni troškovi poslovanja (sa troškovima amortizacije) koji se mogu direktno odrediti	(2)=(2.1)+(2.2)+(2.3)+(2.4)
2.1	Ukupni troškovi poslovanja (sa troškovima amortizacije) za javno vodosnabdijevanje	$KV=(2.1)/(2)$
2.2	Ukupni troškovi poslovanja (sa troškovima amortizacije) za prihvatanje i odvođenje komunalnih otpadnih voda	$KK=(2.2)/(2)$
2.3	Ukupni troškovi poslovanja (sa troškovima amortizacije) za prečišćavanje komunalnih otpadnih voda	$KP=(2.3)/(2)$
2.4	Ukupni troškovi poslovanja (sa troškovima amortizacije) za druge djelatnosti	$KD=(2.4)/(2)$
3	Poslovni prihodi	(3)=(3.1)+(3.2)+(3.3)+(3.4)
3.1	Poslovni prihodi od javnog vodosnabdijevanja	$KV=(3.1)/(3)$
3.2	Poslovni prihodi od prihvatanja i odvođenja komunalnih otpadnih voda	$KK=(3.2)/(3)$
3.3	Poslovni prihodi od prečišćavanja komunalnih otpadnih voda	$KP=(3.3)/(3)$
3.4	Poslovni prihodi od drugih djelatnosti	$KD=(3.4)/(3)$
4	Broj korisnika	(4)=(4.1)+(4.2)+(4.3)
4.1	Broj korisnika za javno vodosnabdijevanje	$KV=(4.1)/(4)$
4.2	Broj korisnika za prihvatanje i odvođenje komunalnih otpadnih voda	$KK=(4.2)/(4)$
4.3	Broj korisnika za prečišćavanje komunalnih otpadnih voda	$KP=(4.3)/(4)$
5	Fakturisane količine	(5)=(5.1)+(5.2)+(5.3)
5.1	Fakturisane količine isporučene vode za piće	$KV=(5.1)/(5)$
5.2	Fakturisane količine prihvaćene komunalne otpadne vode	$KK=(5.2)/(5)$
5.3	Fakturisane količine prihvaćene komunalne otpadne vode koja se prečišćava	$KP=(5.3)/(5)$
6	Broj zaposlenih	(6)=(6.1)+(6.2)+(6.3)+(6.4)
6.1	Broj zaposlenih za javno vodosnabdijevanje	$KV=(6.1)/(6)$
6.2	Broj zaposlenih za prihvatanje i odvođenje komunalnih otpadnih voda	$KK=(6.2)/(6)$
6.3	Broj zaposlenih za prečišćavanje komunalnih otpadnih voda	$KP=(6.3)/(6)$
6.4	Broj zaposlenih za druge djelatnosti	$KD=(6.4)/(6)$

KV – ključ za alokaciju za djelatnost javnog vodosnabdijevanja

KK – ključ za alokaciju za djelatnost prihvatanja i odvođenja komunalnih otpadnih voda

KP – ključ za alokaciju za djelatnost prečišćavanja komunalnih otpadnih voda

KD – ključ za alokaciju za druge djelatnosti

UTVRĐIVANJE REGULATORNOG PRIHODA I CIJENE USLUGE ZA JAVNO VODOSNABDIJEVANJE	
Naziv vršioca	Regulatorni period:

UTVRĐENI REGULATORNI PRIHOD		
Elementi za utvrđivanje regulatornog prihoda		t+1
1	Troškovi poslovanja	
2	Troškovi otplate kredita za izgradnju komunalne infrastrukture i nabavku pripadajuće opreme	
3	Troškovi investicionog održavanja	
4	Ostali poslovni prihodi	
5	Korekcije	
Regulatorni prihod (RP) = 1 + 2 + 3 - 4 + 5		

UTVRĐENA CIJENA		
Elementi za utvrđivanje cijene		t+1
1	Troškovi usluga održavanja, troškovi materijala (osim troškova električne energije i troškova goriva) i troškovi analiza vode	
2	Ostali poslovni prihodi iz člana 16 stav 2 tač. 2, 4, 5 i 16 Metodologije	
3	Koeficijent umanjenja troškova poslovanja na osnovu kojih se utvrđuje fiksni dio cijene	
4	Broj korisnika	
5	Regulatorni prihod	
6	Utvrđena količina isporučene vode za piće korisnicima (bez količine koja se isporučuje drugom vršiocu) (m ³)	
7	Fiksni dio cijene (FCV) = (1 - 2 * 3) / 4 / 12	
	Koeficijent postepenosti	
	Koeficijent izjednačavanja fiksnog dijela cijene	
	Faktor izjednačavanja fiksnog dijela cijene	
7.1	za fizička lica	
	Faktor izjednačavanja fiksnog dijela cijene	
7.2	za pravna lica	
8	Varijabilni dio cijene (VCV) = (5 - 4 * 7 * 12) / 6	
	Koeficijent postepenosti	
	Koeficijent izjednačavanja varijabilnog dijela cijene	
	Faktor izjednačavanja varijabilnog dijela cijene	
8.1	za fizička lica	
	Faktor izjednačavanja varijabilnog dijela cijene	
8.2	za pravna lica	

UTVRĐIVANJE REGULATORNOG PRIHODA I CIJENE USLUGE ZA PRIHVATANJE I ODVOĐENJE KOMUNALNIH OTPADNIH VODA	
Naziv vršioca	Regulatorni period:

UTVRĐENI REGULATORNI PRIHOD		
Elementi za utvrđivanje regulatornog prihoda		t+1
1	Troškovi poslovanja	
2	Troškovi otplate kredita za izgradnju komunalne infrastrukture i nabavku pripadajuće opreme	
3	Troškovi investicionog održavanja	
4	Ostali poslovni prihodi	
5	Korekcije	
Regulatorni prihod (RP) = 1 + 2 + 3 - 4 + 5		

UTVRĐENA CIJENA		
Elementi za utvrđivanje cijene		t+1
1	Troškovi usluga održavanja, troškovi materijala (osim troškova električne energije i troškova goriva) i troškovi ispitivanja kvaliteta otpadnih voda	
2	Ostali poslovni prihodi iz člana 16 stav 2 tač. 2, 4, 5 i 16 Metodologije	
3	Koeficijent umanjenja troškova poslovanja na osnovu kojih se utvrđuje fiksni dio cijene	
4	Broj korisnika	
5	Regulatorni prihod	
6	Količina prihvaćene komunalne otpadne vode od korisnika koji su priključeni na javni kanalizacioni sistem (m ³)	
7	Fiksni dio cijene (FCK) = (1 - 2 * 3) / 4 / 12	
	Koeficijent postepenosti	
	Koeficijent izjednačavanja fiksnog dijela cijene	
	Faktor izjednačavanja fiksnog dijela cijene	
7.1	za fizička lica	
	Faktor izjednačavanja fiksnog dijela cijene	
7.2	za pravna lica	
8	Varijabilni dio cijene (VCK) = (5 - 4 * 7 * 12) / 6	
	Koeficijent postepenosti	
	Koeficijent izjednačavanja varijabilnog dijela cijene	
	Faktor izjednačavanja varijabilnog dijela cijene	
8.1	za fizička lica	
	Faktor izjednačavanja varijabilnog dijela cijene	
8.2	za pravna lica	

UTVRĐIVANJE TROŠKOVA POSLOVANJA I CIJENE USLUGE ZA PRIHVATANJE I ODVOĐENJE KOMUNALNIH OTPADNIH VODA SA TROŠKOVIMA PREČIŠĆAVANJA KOJE OBAVLJA DRUGI VRŠILAC	
Naziv vršioca	Regulatorni period:

UTVRĐENI TROŠKOVI ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA OD STRANE DRUGOG VRŠIOCA		
Elementi za utvrđivanje troškova za prečišćavanje otpadnih voda od strane drugog vršioca		t+1
1	Troškovi usluga prečišćavanja otpadnih voda i tretmana i zbrinjavanja kanalizacionog mulja	
2	Ostali poslovni prihodi	
3	Korekcije	
UKUPNO = 1 - 2 + 3		

UTVRĐENA CIJENA		
Elementi za utvrđivanje cijene		t+1
1	Varijabilni dio cijene usluge prihvatanja i odvođenja komunalnih otpadnih voda - fizička lica	
2	Varijabilni dio cijene usluge prihvatanja i odvođenja komunalnih otpadnih voda - pravna lica	
3	Utvrđeni troškovi za prečišćavanje otpadnih voda od strane drugog vršioca	
4	Količina prihvaćene komunalne otpadne vode od korisnika koja se prečišćava (m ³)	
Cijena (VCKP) = 1(2) + 3/4		
za fizička lica		
za pravna lica		

UTVRĐIVANJE REGULATORNOG PRIHODA I CIJENE USLUGE ZA PREČIŠĆAVANJE KOMUNALNIH OTPADNIH VODA	
Naziv vršioca	Regulatorni period:

UTVRĐENI REGULATORNI PRIHOD		
Elementi za utvrđivanje regulatornog prihoda		t+1
1	Troškovi poslovanja	
2	Troškovi otplate kredita za izgradnju komunalne infrastrukture i nabavku pripadajuće opreme	
3	Troškovi investicionog održavanja	
4	Ostali poslovni prihodi	
5	Korekcije	
Regulatorni prihod (RP) = 1 + 2 + 3 - 4 + 5		

UTVRĐENA CIJENA		
Elementi za utvrđivanje cijene		t+1
1	Regulatorni prihod	
2	Količina prihvaćene komunalne otpadne vode od korisnika koja se prečišćava (m ³)	
Cijena (CP i CPPOV) = 1 / 2		
za fizička lica		
za pravna lica		